AECOM
303 East Wacker Drive, Suite 1400
Chicago, IL 60601

312.373.7700 tel

Letter of Transmittal

Attention:	IEPA, Bureau of Land Remedial Project Management Section Site Remediation Program 1021 N. Grand Avenue East PO Box 19276 Springfield, Illinois 62794-9276	Date:	November 1, 2021
Project reference:	North Kimball Brownfield Site 1807-1815 N. Kimball Avenue Chicago, Illinois 60647	Project number:	60623205

Attachments:
Analysis of Brownfield Cleanup Alternatives

To Whom it May Concern:

The *Analysis of Brownfield Cleanup Alternatives* for the North Kimball Brownfield Site located at 1807-1815 N. Kimball Avenue (the Site) was updated following recent regulatory reporting and field activities. Below is a summary of the significant changes between the draft version and this updated version of the *Analysis of Brownfield Cleanup Alternatives* document:

1. The updated version, dated October 2021, includes recent investigations, which are listed below:

   - Supplemental Geotechnical Investigation, 1807-1815 N Kimball, AECOM, 2021
   - Additional Source Area Delineation, 1807-1815 N Kimball Ave, AECOM, September 2021

   These additional activities identified further refinement of project requirements. It did not change the selection of the overall approach. The investigations resulted in more detailed consideration for project schedule, cost, and safety during construction.

2. Since the draft version was prepared, the Site has been enrolled in the voluntary Illinois Site Remediation Program (SRP). The Illinois SRP is the state program that allows for review and completion of projects in accordance with established approaches to protect human health and the environment. This updated version presents information on program enrollment and formal reports submitted to the State of Illinois including submittal of an interim Comprehensive Site Investigation

AECOM
303 East Wacker Drive, Suite 1400
Chicago, IL 60601
312.373.7700 tel

Letter of Transmittal

(CSIR), Remedial Objectives Report (ROR) and Remedial Action Plan (RAP). The interim CSIR/ROR/RAP was provided to Illinois EPA in March 2021 with an addendum provided in May 2021.

3. The updated report provides additional information on the site-specific cleanup standards including the following:

   - Soil saturation concentration (C_{sat}) Soil Component of Groundwater Ingestion for site specific soil, 700 mg/Kg for clayey sand and 1,000 mg/Kg silty clay,
   - Tiered Approach to Corrective Action Objectives (TACO) Tier 1 and Tier 2 Soil Remediation Objectives (SROs)

   These cleanup objectives represent conservative approaches, approved by the State of Illinois, with consideration given to the nature and extent of residual chemical contamination, to mitigate the potential for human contact and exposure.

4. Identification of more detailed safety measures and monitoring programs associated with odor/vapor and earth retention requirements for trichloroethylene (TCE) during remediation activities.

Please contact Shannon Flanagan at (312) 861-4031 or shannon.flanagan@aecom.com with any questions.

Shannon Flanagan, PE, LEED AP

Prepared for:

City of Chicago
Dept of Fleet and Facility Management
Chicago, Illinois

Prepared by:

AECOM
Chicago, Illinois
60585513
October 2021

Analysis of Brownfield Cleanup Alternatives

1807-1815 North Kimball Avenue
Chicago, Illinois

Prepared for:

City of Chicago
Dept of Fleet and Facility Management
Chicago, Illinois

Prepared by:

AECOM
Chicago, Illinois
60585513
October 2021

Analysis of Brownfield Cleanup Alternatives

1807-1815 North Kimball Avenue
Chicago, Illinois

Prepared By Shannon Flanagan, PE

Reviewed By Tat Ebihara, PhD, PE

Contents

List of Appendices

List of Tables

List of Figures

1.0 Introduction

This Analysis of Brownfield Cleanup and Alternatives (ABCA) report has been prepared for the City of Chicago Department of Assets, Information and Services (AIS) regarding the 1807-1815 North Kimball Avenue Site located in Chicago, Illinois (herein referred to as "the Site"). The proposed cleanup under the Brownfield Cleanup Grant will include the reduction of trichloroethylene (TCE) concentrations to below the soil saturation concentration (C_{sat}) limit. Later remedial actions to eliminate the soil ingestion and soil inhalation exposure pathways for areas where soil exceeds the Tiered Approach to Corrective Action Objectives (TACO) Tier 1 Soil Remediation Objectives (SROs) will be completed under separate funding prior to or concurrent with redevelopment.

This ABCA report includes the following:

- A summary of the Site background and the future use of the Property;
- A description of the previous environmental investigations and their findings, including the Phase I and Phase II Environmental Site Assessments (ESAs) and the Comprehensive Site Investigation Report (CSIR);
- Analysis of potential remediation alternatives for cleanup of the 1807-1815 North Kimball Avenue Site; and
- Selection of the most appropriate alternative.

2.0 Background

2.1 Site Location and Description

The Site occupies three parcels (PINs 13-35-409-037, 13-35-409-039, 13-35-409-042) in the northwestern portion of Chicago, Illinois, and is located adjacent to residential properties to the north and to the east, Kimball Avenue to the west and The Bloomingdale Trail to the south. The Bloomingdale Trail is an elevated greenway constructed on a former railroad running east-west on the northwest side of Chicago that forms the main line a park and trail network called The 606. The location of the subject property is depicted on **Figure 2-1**.

The Site encompasses approximately 0.4 acres and is mostly vacant with some portions covered in concrete and some portions covered in grass/soil. The Site's topography is generally flat on the northern and eastern portions, with a sloped embankment connecting the Site to the Bloomingdale Trail (approximately 15 to 16 feet above the Site grade). The elevation of the flat portion of the Site is between 600 and 605 ft above mean sea level (amsl).

The closest surface water body is a small pond in Humboldt Park approximately 0.75 miles southeast of the Site. The north branch of the Chicago River is approximately 2.8 miles east of the Site. The North Branch of the Chicago River flows south into the Chicago Sanitary and Ship Canal, away from Lake Michigan. Lake Michigan is approximately 4.5 miles east of the Site. Lake Michigan is the sole source of the City of Chicago's drinking water.

2.2 Previous Site Uses and Site History

The City of Chicago acquired the Site in 2005 through foreclosure. Prior to the City of Chicago's ownership, land use at the site was primarily industrial. The known historic uses of the Site based on historic fire insurance maps are provided below:

- In 1896, the Site was utilized as a lumberyard for the Elsmere Lumber Company (ELC) and contained a single-family dwelling on the northern portion.
- By 1921, the Site was vacant, and a concrete retaining wall existed along the southern Site boundary. Railroad spurs from the Chicago, Milwaukee, and St. Paul railroad were present to the south.
- By 1950, American Laundry Machinery Company (ALMC), which had occupied the eastern adjacent property, expanded to occupy the Site. Historical operations at ALMC included woodworking, testing, painting, crating, shipping, lumber storage, casting storage, and machine shop operations.
- By 1975, the Compco Corporation (Compco) was present in place of ALMC in the vicinity of the Site and the eastern adjacent site. Compco is described on the 1975 Sanborn Map as "Manufacturers of Fluorescent Fixtures."
- By 2003, the Site was vacant. Two small structures were demolished by the City of Chicago, one in 2001, and one in 2002/2003.

The Site was occupied for nearly a century by industrial and manufacturing operations associated with ELC, ALMC, Compco and others that occurred on the Site and the adjoining east and south properties. The property to the west (across North Kimball Avenue) was historically industrial until recent development as a multi-family apartment complex. The properties to the north have historically been single-family residential.

2.3 Site Assessment Findings

The following previous environmental investigations have been completed for this Site and its adjacent properties:

- Clean World Engineering, Ltd. (CWE), 2010, Phase I ESA Report, 1807-1815 North Kimball Avenue, Chicago, Illinois, April 2010
- Brecheisen Engineering, Inc. (Brecheisen), 2010, Phase II ESA, 1807-1815 North Kimball Avenue, Chicago, Illinois, September 2010
- Weston Solutions, Inc. (Weston), 2012, Comprehensive Site Investigations Report (CSIR), 1807-1815 North Kimball Avenue, Chicago, Illinois, July 2012
- Terracon Consultants, Inc. (Terracon), 2012, Phase I Environmental Site Assessment (ESA), 1809-1815 North Kimball Avenue, Chicago, Illinois, August 2012
- Terracon, 2013, Phase II Site Investigation Summary, 1809 North Kimball Avenue, Chicago, Illinois, January 2013
- AECOM, 2018, Additional Investigation, 1807-1815 N Kimball Ave, Chicago, Illinois, October 2018

These previous environmental investigations are further described in the following sections.

2.3.1 Phase I ESAs

The following recognized environmental conditions (RECs) were identified based on the Phase I ESA Reports, prepared by Northern (2003), CWE (2010), and Terracon (2012):

- Long term historical Site uses that included metals, painting, automobile or other warehousing, lumber storage and warehousing, storage operations and other industrial uses assumed to be associated with historic and adjoining Site operations by ELC, ALMC, Compco and others.
- Records for two heating oil underground storage tanks (USTs) (23,000-gallon and 25,000-gallon) installed on the eastern adjacent property in 1952 were identified, with no documentation on the disposition
- Listings of the eastern adjacent property a Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) Small Quantity Generator (SQG) of hazardous waste and a RCRA non-generator
- Light industrial facility (manufactured fluorescent light bulbs and fixtures) adjoining to the east is listed as a former small quantity RCRA generator facility,
- History of long term uses that include lumber storage and warehousing and storage operations,
- Documented soil and groundwater contamination onsite, documented onsite fill material, and
- Potential for USTs located southeast of the site.

Based on the historical Site use and RECs, the primary sources of contamination are likely derived from paint, lumber, and automobile warehouse operations at the Site, urban fill, potential petroleum releases from two heating oil USTs (23,000-gallon and 25,000-gallon) installed on the eastern adjacent Site in 1952, and potential historical releases from the Site and adjacent property formerly occupied by ELC, ALMC, Compco and others.

2.3.2 Phase II ESAs, CSIR and Additional Investigation

Subsurface environmental investigations, including the Phase II ESAs and sampling associated with the CSIR and recent, additional investigations were completed for this site and its adjacent properties between November 2002 and October 2018. The 2012 CSIR, completed by Weston, was funded under a Targeted Brownfields Assessments (TBA) Grant and the 2013 Terracon Phase I and Phase II ESAs were funded under the City's 2008 Hazardous and Petroleum Area Wide Assessment Grant.

The scope of work and results of each of these investigations are summarized below:

Investigation	Scope of Work	Results
Brecheisen 2010, *Phase II ESA, 1807-1815 N Kimball Ave*	Advancement of eight soil borings to depths of 6- to 24-feet Collection of soil samples Installation of three monitoring wells Collection of groundwater samples	Soil analytical results exceed applicable Illinois TACO SROs for SVOCs and Metals Groundwater analytical exceed applicable Class II Groundwater Remediation Objectives (GROs) for VOCs and metals
Weston, 2012, *CSIR, 1807-1815 N Kimball Ave*	Advancement of ten soil borings to a maximum depth of 20-feet Collection of soil samples including fraction organic carbon analyses Collection of groundwater samples, field parameters and hydraulic conductivity	Soil analytical results exceed applicable Illinois TACO SROs for volatile organic compounds (VOCs) and SVOCs Groundwater analytical exceed applicable Class II GROs for VOCs
Terracon, 2013, *Phase II Site Investigation Summary, 1809 N Kimball Ave*	Advancement of five soil borings to depths of 15 to 30 feet Collection of soil samples Collection of six soil gas samples Installation of four monitoring wells Collection of groundwater samples	Soil analytical results exceed applicable Illinois TACO SROs for VOCs and SVOCs Soil gas analytical results exceed Tier 1 Remedial Objectives (ROs) for Residential Indoor Inhalation for VOCs Groundwater analytical exceed applicable Class II GROs for VOCs
AECOM, 2018 *Additional Investigation, 1807-1815 N Kimball Ave*	Advancement of 22 soil borings to a maximum depth of 30 feet Collection of soil samples Collection of four soil gas samples Collection of four groundwater samples Collection of a Total Oxidant Demand sample	Results were used to define the extent of TCE above the soil saturation limit and to delineate the extent of soil vapor impacts, and inform soil remediation design.

Investigation	Scope of Work	Results
AECOM, 2021 Supplemental *Geotechnical Investigation 1807-1815 N Kimball*	Advancement of three soil borings to depths of 50 ft using split spoon sampling to log per ASTM Standard D1586 Lab tests including water content and Atterberg limits were performed	Geotechnical investigation provided data to inform design of earth retention system to be used for remediation.
AECOM, September 2021 *Additional Source Area Delineation Sampling, 1807-1815 N Kimball Ave*	Advancement of eight soil borings to a maximum depth of 16 ft Collection of soil samples	Soil sample results were used to further define extent of TCE treatment area to inform remedial design.

The investigations listed above found that concentrations of volatile organic compounds (VOCs), semi-volatile organic compounds (SVOCs) and inorganics in soil at the site exceeded applicable Illinois TACO SROs, and that TCE concentrations in some soil on the eastern portion of the Site exceed the C_{sat} limit. Groundwater results from the site investigations exceeded the applicable Class II Groundwater Remediation Objectives (GROs). Soil gas samples at two locations exceeded Tier 1 Remediation Objectives (ROs) for Indoor Inhalation for residential properties for TCE, and at one location also for Vinyl Chloride.

A summary of the analytical results from prior Site investigations, including the Phase II ESAs, the CSIR sampling event, and the 2018 additional investigation are provided in **Appendix A.** A sample location and C_{sat} exceedance map is provided as **Figure 2-2.**

2.4 Observed and Potential Changing Climate Conditions in Site Area

The NOAA National Centers for Environmental Information State Climate Summary for Illinois (Frankson, R., K. Kunkel, S. Champion, B. Stewart, D. Easterling, B. Hall, and J. R. Angel, 2017: Illinois State Climate Summary. *NOAA Technical Report NESDIS 149-IL*, 4 pp) was reviewed to assess observed and potential climate changes for northern Illinois in order to evaluate how potential adverse impacts from changing weather events might impact the proposed cleanup remedies for the Site.

The NOAA Summary indicates that the area has experienced a temperature increase of 1 degree F since the beginning of the 20th century, with the warming concentrated in winter and spring. Illinois has experienced a dramatic increase in extreme precipitation events (over 2 inches of precipitation) since 1995, which has negative impacts on both agriculture and urban areas, where heavy rains falling on impervious surfaces with inadequate infrastructure cause urban flooding. Overall precipitation and extreme precipitation events are projected to increase in northern Illinois in the future, with spring precipitation projected to increase 15 to 20% by 2050 as compared to the late 20th Century under a high emissions scenario.

2.5 Project Goal

The cleanup activities to be performed under this grant are critical steps in advancing the Site cleanup for reuse. The ultimate goal is to redevelop the Site as a public park that will be connected to the adjacent Bloomingdale Trail, allowing it to serve as an access point to the elevated greenway and multi-use recreational path (The 606).

3.0 Cleanup Goals and Objectives

3.1 Cleanup Oversight Responsibility

The Site has been enrolled in the voluntary Illinois Site Remediation Program (SRP), which is overseen by the Illinois EPA. An interim Comprehensive Site Investigation (CSIR), Remedial Objectives Report (ROR) and Remedial Action Plan (RAP) was provided to Illinois EPA in March 2021 with an addendum provided in May 2021. Illinois EPA provided their review and comments in July 2021 and a response was subsequently submitted. The next steps in the regulatory process for the Site are to implement the remediation, to update and submit the final CSIR, ROR RAP upon completion of remediation, and to prepare a Remedial Action Completion Report (RACR) to document the cleanup actions. The SRP will provide technical support and review of these reports, and will approve or deny reports based on fulfilment of the requirements of the SRP and the Illinois Tiered Approach to Remedial Action Objectives (TACO) regulations that govern environmental cleanups and risk assessment in the state. Successful remediation will result in receipt of a Comprehensive No Further Remediation (NFR) letter from the Illinois EPA in accordance with 35 IAC Part 740 (the SRP). The proposed cleanup under the Brownfield Cleanup Grant includes the reduction of TCE concentrations to below the C_{sat} limit, which is a critical step to fulfill the SRP requirements. Installation of final engineered barriers required to receive an NFR letter would be completed during the future park construction phase.

The City of Chicago will contract with a professional environmental consultant to provide technical assistance, design, report preparation, and oversight services during the remediation process. The consultant will provide the services of professional scientists and engineers licensed in Illinois to prepare, review, and certify technical reports for submittal to the Illinois EPA.

3.2 Cleanup Standards for Major Contaminants

Sites enrolled in the Illinois SRP must evaluate and address exposure pathways for contaminants that exceed applicable cleanup standards in accordance with the rules and regulation found in 35 IAC Parts 740 and 742 (The SRP and TACO). Exclusion of pathways from further consideration is based on effective source control coupled with site conditions such as engineered barriers and, if needed, an appropriate institutional control that effectively prohibits human exposure through a given pathway. The TCE concentrations at the Site exceed source (also known as C_{sat}) levels in several soil samples located on the east portion of the Site (TCE Source Area). The cleanup standards for TCE source remediation are the C_{sat} limits as follows:

Analyte	C_{sat} Outdoor Inhalation	C_{sat} SCGI*	Site Specific C_{sat} SCGI* Clayey Sand	Site Specific C_{sat} SCGI* Silty Clay
Trichloroethene	1,200 mg/Kg	650 mg/Kg	700 mg/Kg	1,000 mg/Kg

*SCGI = Soil Component of Groundwater Ingestion

A TACO Tier 1 soil and groundwater evaluation was completed as part of the Endangerment Assessment. Based on that evaluation, contaminant of concern (COC) concentrations at the Site exceeded Tier 1 SROs for the residential ingestion and outdoor inhalation exposure routes, construction worker ingestion and inhalation exposure routes, and soil component to groundwater

ingestion exposure route. COC concentrations at the Site exceeded the Tier 1 GROs for the Class II groundwater ingestion exposure route and the residential indoor inhalation exposure route.

Proposed cleanup standards for the soil ingestion and inhalation pathway will be the TACO Tier 1 SROs for residential properties in 35 IAC 742.Appendix B, Table A, and Appendix B, Table D (pH-specific SROs) with the exception of the calculated Tier 2 SROs listed below for carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (cPAHs).

Constituent	Tier 2 SRO – Ingestion (mg/Kg)
	Residential
Benzo(a)anthracene	8.5
Benzo(a)pyrene	1.3*
Benzo(b)fluoranthene	8.5
Dibenz(a,h)anthracene	0.85
Indeno(1,2,3-cd)pyrene	8.5

*The calculated Tier 2 value for benzo(a)pyrene is less than the background value. The background value is the selected RO.

The cleanup standards for the groundwater ingestion pathway will be the TACO Tier 1, Class II GROs as defined in 35 IAC 742, Appendix B, Table E and H.

The cleanup standards for the indoor inhalation pathway will be will be the TACO Tier 1 SGROs as defined in 35 IAC 742, Appendix B, Table G and H.

3.3 Laws & Regulations Applicable to the Cleanup

Laws and regulations that are applicable to this cleanup include the Federal Small Business Liability Relief and Brownfields Revitalization Act, the Federal Davis-Bacon Act, SRP and TACO regulations (35 IAC Parts 740 and 742), federal and state environmental law, and local regulations. Federal, state, and local laws regarding procurement of contractors to conduct the cleanup will be followed.

In addition, all appropriate permits (e.g., notify before you dig, soil transport/disposal manifests) will be obtained prior to the work commencing.

4.0 Alternatives Considered

4.1 Cleanup Alternatives Considered

The proposed Cleanup under the Brownfield Cleanup Grant will include implementation of a remedial technology to reduce TCE concentrations identified in the eastern portion of the site to below the C_{sat} limit. Additional actions to fulfill the SRP requirements and receive an NFR letter will include the installation of an engineered barrier to eliminate soil ingestion and soil inhalation exposure pathways of soil with concentrations of VOCs, SVOCs and inorganics that exceed the applicable TACO Tier 1 SROs. Engineered barrier installation would occur during the future park construction phase and are not included in this evaluation.

As part of the NFR letter, institutional controls (ICs) will be implemented in the form of a deed restriction or environmental restrictive covenant to ensure the long-term effectiveness of the soil remedy by protecting the engineered barrier and ensuring health and safety of future construction workers. The ICs would require appropriate health and safety precautions (e.g. site-specific Health and Safety Plan (HASP) and a construction worker caution zone) prior to any future remediation / construction activities.

Remediation of groundwater and soil vapor is not anticipated. No direct groundwater remedy other than remediation of source soils to below C_{sat} concentrations is anticipated. The exposure path of groundwater that exceeds TACO GROs will be addressed by the City of Chicago Municipal Code 11-8-390 which prohibits the installation of new potable water supply wells. Onsite indoor air vapor intrusion is not considered a risk based on the future use of the site as a greenspace park. Potential offsite impacts will continue to be evaluated and, if needed, will be addressed under separate funding.

A preliminary evaluation of the cost, implementability, and effectiveness of remedial alternatives that were considered is provided in **Table 4-1**. Alternatives that were determined to have low effectiveness, low implementability or prohibitive costs were not evaluated further. The following three alternatives warranted further consideration and have been evaluated in subsequent sections, which also include an evaluation of the climate change resilience of these three alternatives:

Alternative #1 – No Action

Alternative #2 – Excavation and Landfill Disposal of Soil exceeding TCE C_{sat} Limit

Alternative #3 – In Situ Chemical Oxidation Treatment (Soil Mixing) of Soil exceeding TCE C_{sat} Limit

4.2 Cleanup Alternative Evaluation

Cleanup technologies proposed to address the soil contamination to be remediated under the Brownfield Cleanup Grant were evaluated based on established criteria including the following: effectiveness (protection of human health and the environment, proven long- and short-term effectiveness of the remedy, regulatory compliance, reduction in toxicity/mobility/volume), implementability (probability of success, feasibility and schedule), ability to accommodate the expected effects of climate change (climate change resilience), and cost. Costs for the additional actions to fulfill the SRP requirements and receive an NFR letter were not included in this evaluation.

4.2.1 Effectiveness

Alternative #1: The Alternative #1 No Action is not considered effective. No Action would leave the Site in its current state and would not address the soil exceeding TCE C_{sat} Limit. This alternative would leave soil with TCE concentrations that exceed the C_{sat} limit (considered "source material") in place. The Site would not meet IEPA TACO regulations and would not be eligible to receive an NFR letter.

Alternative #2: The effectiveness of Alternative #2 Excavation of Soil exceeding TCE C_{sat} Limit is high. Soil Excavation would remove soil containing TCE concentrations that exceed the C_{sat} limit and transport material offsite for disposal at an appropriate facility. Soil samples collected from the base and walls of the excavation area would confirm soil exceeding the TCE C_{sat} Limit was fully removed.

Following completion of remedial excavation, additional actions would be implemented during future park construction phase to fulfill the SRP requirements including the installation of an engineered barrier (either a 3-foot geological barrier or 18-inch equivalent geotextile and soil barrier) across the full site. This is an effective way to eliminate the soil ingestion exposure route, with an enhanced (10' clean soil or clean fill plus vapor barrier) soil inhalation barrier where needed. The engineered barrier would effectively protect human health and the environment by preventing contact with contaminated soil as long as the barrier is maintained. An institutional control would need to be instituted to protect the engineered barrier and to ensure health and safety of future construction workers. An Operation and Maintenance Plan (O&M Plan) and regular maintenance would be recommended to monitor and protect the engineered barrier.

Alternative #3: The effectiveness of Alternative #3 – In Situ Chemical Oxidation Treatment (Soil Mixing) of Soil exceeding TCE C_{sat} Limit is high. ISCO has been proven to be effective at reducing TCE concentrations that exceed the C_{sat} limit to below the C_{sat} limit when reactants can reach contaminants. Soil mixing is the preferable reactant delivery method in low-permeability soils like those found at the Site. Soil samples will be collected from a variety of depths and locations within the treated mass to confirm the remaining levels of TCE in soil are below the C_{sat} limit, and this delivery method allows some opportunity to add reagent and re-treat an area that fails confirmation sampling without requiring a later remobilization.

Following completion of source material remediation, additional actions will be implemented during the future park construction phase to fulfill the SRP requirements including the installation of an engineered barrier (either a 3-foot geological barrier or 18-inch equivalent geotextile and soil barrier) across the full site. This is an effective way to eliminate the soil ingestion exposure route, with an enhanced (10' clean soil or clean fill plus vapor barrier) soil inhalation barrier where needed. The engineered barrier would effectively protect human health and the environment by preventing contact with contaminated soil as long as the barrier is maintained. An institutional control would need to be instituted to protect the engineered barrier and to ensure health and safety of future construction workers. An O&M Plan and regular maintenance would be recommended to monitor and protect the engineered barrier.

4.2.2 Implementability

Alternative #1: Implementing Alternative #1 No Action is simple/effortless. No actions are required to be completed.

Alternative #2: The ease of implementing Alternative #2 Excavation of Soil exceeding TCE C_{sat} Limit is moderate. The zone of soil exceeding TCE C_{sat} Limit is 8 feet to 20 feet below grade. Implementation would include removal and onsite stockpiling of the top 8 feet of soil, potential

dewatering, design and installation of an excavation support system, excavation and offsite disposal of Soil exceeding the TCE C_{sat} Limit, and backfilling the excavation using unimpacted spoils from onsite and/or imported clean fill.

Potential for volatilization of TCE during soil excavation is anticipated to be higher than the Alternative #3 soil mixing approach, and thus, presents short-term risks for air quality impacts for implementation of Alternative #2. Risk mitigation options are available to control off-site air quality and odors during remediation include odor/vapor suppression foam, plastic sheeting cover (at the end of daily activities), or other odor/vapor suppression technologies , if warranted.

Earth retention systems and sloping requirements for soil excavation are expected to be higher for Alternative #2 than Alternative #3. The soil excavation depth is up to 20 feet for Alternative #2 and presents increased worker safety precautions and need for equipment operation cautions and construction of intermediate benches within the excavation that may increase the required size of the excavation.

Installation of the engineered barriers would include the removal of surface soil across the site, offsite disposal or reuse of this material as backfill in the TCE C_{sat} excavation area, importing of clean soil and (if needed) geotextile/vapor barrier, and placement of imported material across the site. These engineered barriers can be incorporated into the future park design and installed during park construction. Regular maintenance in accordance with the O&M Plan would be recommended.

Community air monitoring and dust/odor suppression may be needed during cleanup activities. If dewatering is required, water will need to be treated and discharged either to the local POTW via a permit or disposed of at an offsite facility. Short-term disturbance to the community (e.g., trucks transporting contaminated soils and backfill) are anticipated.

Alternative #3: The ease of implementing Alternative #3 – In Situ Chemical Oxidation Treatment (Soil Mixing) of Soil exceeding TCE C_{sat} Limit is moderate. The zone of soil exceeding the TCE C_{sat} Limit is 8 feet to 20 feet below grade. Implementation would include removal and onsite stockpiling of the top 8 feet of soil, potential dewatering, design and installation of an excavation support system, treatment of soil exceeding the TCE C_{sat} Limit using ISCO applied by soil mixing. Limited, additional treatment can be applied during the initial mobilization to address areas that fail confirmation sampling.

Soil mixing operations may result in some volatilization of TCE during soil treatment activities. The short-term risk of air quality impacts is anticipated to be less than Alternative #2 due to the chemical destruction of TCE during soil mixing activities. Risk mitigation options are available to control air quality and odors during remediation include odor/vapor suppression foam, plastic sheeting cover (at the end of daily activities), or other odor/vapor suppression technologies, if warranted.

Installation of the engineered barriers would include the removal and disposal of surface soil across the site, importing of clean soil and (if needed) geotextile/vapor barrier, and placement of imported material across the site. These engineered barriers can be incorporated into the future park design and installed during park construction. Regular maintenance in accordance with the O&M Plan would be recommended.

Community air monitoring and dust/odor suppression may be needed during cleanup activities. If dewatering is required, water will need to be treated and discharged either to the local POTW (assuming they accept the water) via an NPDES permit or disposed of at an offsite facility.

4.2.3 Climate Change Resilience

Based on the observed and predicted climate changes for the Site area described above, the increase on overall precipitation and increase in frequency of extreme precipitation events appears to be the most important factor to evaluate the remediation alternatives against, due to the vulnerability of Chicago to urban flooding.

Alternative #1: Under Alternative 1 (No Action), significant portions of the site would remain paved with the current impervious surfaces, and no improvements to site stormwater management would be made. Presumably, stormwater from rainfall events would continue to rapidly run off the Site to the storm sewer system.

Alternative #2: Following remedial excavation and completion of the Site as a park, it is expected that the Site would be primarily covered with permeable surface materials and would include landscaped plant cover over most of the Site. In addition, the park landscape design will take into account stormwater concerns and can be designed to capture and retain stormwater in a manner that releases less rain water to the storm sewer system and does so more slowly, as compared to an impervious surface. Best management practices will be used to manage stormwater and prevent erosion of soil from the Site during remedial excavation construction work.

Alternative #3: The climate change resilience for Alternative #3 would be essentially the same as Alternative #2, described above. The end use and design of the planned park would be the same as described above, and the physical remediation process would also be similar as Alternative #2.

4.2.4 Cost

Alternative #1: The costs to implement No Action would be minimal.

Alternative #2: The estimated rough order of magnitude costs to implement Excavation of Soil exceeding TCE C_{sat} Limit would be approximately $1,157,000.

Alternative #3: The estimated rough order of magnitude costs to implement In Situ Chemical Oxidation Treatment (Soil Mixing) of Soil exceeding TCE C_{sat} Limit would be approximately $720,000.

5.0 Selected Alternative and Proposed Cleanup Plan

The recommended cleanup alternative is Alternative #3 – In Situ Chemical Oxidation Treatment (Soil Mixing) of Soil exceeding TCE C_{sat} Limit and Engineered Barrier. Alternative #1: No Action cannot be recommended since it does not address site risks to human health and the environment. Both Alternative #2 and Alternative #3 are effective remedial options that use confirmation sampling to verify the reduction of TCE in soil to below the C_{sat} Limit. Alternative #2 represents higher short-term implementation challenges with respect to the community impacts (e.g., trucks transporting contaminated soils and backfill), and higher risk of short-term air quality impacts compared to Alternative #3. Alternative #2 also requires a higher degree of earth retention, sloping, and construction safety requirements than Alternative #3 due to the depth of excavation. . Both Alternatives #2 and #3 would improve the climate change resilience of the Site due to a reduction in impervious surfaces and an opportunity for new landscaping design to maximize the capture and retention of stormwater. Both Alternative #2 and Alternative #3 have similar long-term maintenance requirements. The estimated remediation cost of Alternative #3 (approximately $720,000) is approximately 38% less than the estimated cost of Alternative #2 (approximately $1,157,000).

Table

Table 4-1

Remedial Alternatives Preliminary Evaluation AIS 1807-1815 N. Kimball Site
Chicago, Illinois

Project Remedial Goals: Clean-up the Site for future redevelopment as a greenspace park

1. Reduce TCE concentrations below soil saturation concentration (C_{sat})
2. Eliminate soil ingestion and inhalation exposure pathways(s) for soil exceeding the TACO Tier 1 SROs

Institutional Controls:

1. Land-use restriction to protect and ensure long-term effectiveness of soil remedy
2. City of Chicago Municipal Code to eliminate groundwater and soil migration to groundwater exposure pathways.

Project Remedial Goals:	**Grant Project: Reduction of TCE below C_{sat}**						**Future Phase (as additional funding becomes available): Eliminate soil ingestion and inhalation pathways**	
Comparison Parameter	**Excavation and Disposal**	***In Situ* Chemical Oxidation - Soil Mixing**	***In Situ* Chemical Oxidation - Direct Injection**	***In Situ* Bioremediation**	***In Situ* Air Sparge / Soil Vapor Extraction**	***In Situ* Thermal Treatment**	**Engineered Barrier (3-ft geological or 18-inch soil and geotextile equivalent)**	**Excavation and Disposal**
Effectiveness Proven effectiveness for intended application	Excavation and offsite disposal would remove soil with TCE above the C_{sat} limit from the Site.	ISCO treatment has been proven effective at reducing VOCs to below C_{sat} as long as reactants can reach contaminants. Soil mixing is effective at delivering reactant even in low- permeability soils.	ISCO treatment has been proven to be effective at reducing VOCs below Csat if reactants can reach contaminants; however, Site geology has low- permeability soil which would prevent reactant from reaching contaminants.	The predominance of TCE, and relatively low concentration of TCE biodegradation products, indicates that only limited natural biodegradation occurring at this site.	Air Sparge / Soil Vapor Extraction would be ineffective in the Site's low permeability glacial till (mean hydraulic conductivity of approximately 6 x 10-7 cm/s) and in the predominantly clay geology in the TCE Csat exceedance zone.	This technology has been proven to reduce VOC source material. It has been used to recover free-product by heating the subsurface and groundwater to close to the boiling point of water (~100^{0}C).	An engineered barrier would eliminate exposure risk by preventing receptors from coming into contact with contaminated soils. An institutional control would be needed.	Excavation and offsite disposal would eliminate exposure risk at the Site by removing and properly disposing the contaminated soil.
Effectiveness Rating (Low, Moderate, High)	High	High	Low to Moderate	Low	Low	High	High	High
Implementability Ease of implementation	Implementation would include removal and stockpiling of the top 8 feet of soil, potential dewatering, design and installation of earth retention system, and vapor/odor suppression measures. Excavation and offsite disposal of Soil exceeding the TCE Csat Limit, and backfilling the excavation using unimpacted spoils from onsite and/or imported clean fill and associated truck traffic for soil transportation. Construction worker safety and equipment precautions due to size and depth of excavation.	Implementation of ISCO soil mixing would include removal and stockpiling of the top 8 feet of soil, potential dewatering, design and installation of an earth retention system, treatment of soil exceeding the TCE Csat Limit using ISCO applied by soil mixing, and vapor/odor suppression measures.	ISCO direct injection will not be easy to implement due to predominantly clay geology in the TCE Csat exceedance zone. TOD must be met by the oxidants applied to the treatment zone, and the overall water injection rates must allow adequate pore flushing and contact with TCE in the formation to treat VOCs to levels below Csat. Implementation would require installation of multiple injection wells in the source area in order to deliver the oxidant. Multiple rounds of injections should be expected for this technology.	Implementation of bioremediation is not considered favorable.	Implementation of Air Sparge / SVE will be very difficult given the low permeability glacial till formation and predominantly clay geology in the TCE- source zone.	Mobilization and Implemention of thermal treatment is feasible but is complex and would require a longer timeframe compared to other alternatives. Implementation would include installation of steel wells, application of electric current to each electrode which would flow between electrodes via the soil and groundwater. The resistance offered by the media (to the flow of current) results in heating the soil and facilitates remediation. Requires vapor capture and treatment. Potential for upper uncontaminated soil zones to become impacted with VOCs. Continuous monitoring and operational equipment safety measures required for high voltage power supply, organic vapors, and high temperature operation.	Implementation of an engineered barrier across the site would include removal of surface soil, installation of geotextile and importation and placement of clean soil across the site. The site is open and the planned end use is greenspace. Regular barrier maintenance in accordance with an O&M Plan would be needed.	Excavation with offsite disposal of all soil exceeding the TACO Tier 1 SROs would require additional delineation sampling. The known depths of contaminated soils may in places require excavation to extend below the water table, requiring dewatering and installation of a sheeting system to excavate to the property boundary.
Implementability Rating (Low, Moderate, High)	Moderate	Moderate	Low to Moderate	Low	Low	Low to Moderate	High	Low
Cost Cost Rough Order of Magnitude (ROM) of Implementation Ranges: *Very High >$2MM, High $1-$2MM, Medium $500K-1MM, Low*	*High*	*Medium*	*Medium*	*Medium*	*Medium to High*	*Very High*	*Low*	*High*
Further Evaluation	**Evaluate**	**Evaluate**	**Further Evaluation not warranted**	**Further Evaluation not warranted**	**Further Evaluation not warranted**	**Further Evaluation not warranted**	**Evaluate**	**Further Evaluation not warranted**

Figures

N

0 10 20

Feet

Proposed Boring Location - September 2021

- Location to Further Delineate TCE Plume (September 2021)
- Project Site

Sample Location - October 2018 Investigation (Preliminary) [2]

- Soil Boring
- Soil Vapor Point
- Soil Boring TCE exceeds C_{sat} limit

Sample Location - Previous Investigations by BEI (2010)[1a], Weston (2012)[1b], and Terracon (2012)

- Soil Boring
- Temporary Monitoring Well
- Soil Vapor Point
- Permanent Monitoring Well (assume viable for sampling)
- Soil Boring TCE exceeds C_{sat} limit
- Area of soil exceeding TCE C_{sat} limit (8-20 ft bgs)
- Area of soil exceeding TCE C_{sat} limit (8-16 ft bgs)

Soil Saturation Concentration (Csat)	Trichloroethene
Outdoor Inhalation(mg/kg)	1200
Soil Component of Groundwater (mg/kg)	650

Note:
1. The locations of previously installed soil borings, monitoring wells and soil vapor points are based on the following reports:

a. Phase II Environmental Site Assessment dated September 24, 2010 and prepared by Brecheisen Engineering, Inc. (BEI). Soil Borings include B-1 to B-8. Temporary Monitoring wells include TMW-1, TMW-2 and TMW-3 (assume wells were decommissioned).

b. Comprehensive Site Investigation Report for the Kimball Avenue Park dated July 27, 2012 and prepared by Weston Solutions, Inc. (Weston). Soil Borings include KP-SB01 to KP-SB10.

c. Phase II Site Investigation Summary dated January 22, 2013 and prepared by Terracon Consultants, Inc. (Terracon). Soil Borings include TB-01 to TB-05. Monitoring wells include MW-4 to MW-7 (assume wells are viable for sampling). Soil Vapor Points include SV-01 to SV-06.

2. Sample locations shown in in black were from the additional investigation completed by AECOM in October 2018. These locations and results are preliminary at present, and in draft form. Soil borings included DB-1 to DB-22 and soil vapor points included SV-7, SV-8, SV-9 and SV-10.

3. Results that exceeded Trichloroethene (TCE) Csat limit are shown in red/bold. Results exceeding outdoor inhalation are underlined.

4. ft bgs = feet below ground surface

NORTH KIMBALL BROWNFIELD SITE
1807 - 1815 N. KIMBALL AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS

FIGURE 2-2
SAMPLE LOCATION AND SOIL EXCEEDING TCE C_{SAT} LIMIT MAP

DATE:	10/27/2021
JOB NO:	60623205
DRAWN BY:	JO
CHK'D BY:	MH
SCALE	AS SHOWN

AECOM
303 EAST WACKER DRIVE, SUITE 1400
CHICAGO, ILLINOIS 60601
PHONE: (312) 373-7700
FAX: (312) 373-6800

Document Path: C:\Users\janet.otoole\OneDrive - AECOM Directory\Kimball\GIS\MXD\Figure2_TCE_PLUME.mxd

Appendix A

Previous Investigation Data (TCE Results)



Figure 2-1
Site Location Map

AECOM

Appendix A

Previous Investigation Data (TCE Results)

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

Chemical Name	Location ID	B-1	B-1	B-1	B-1	B-2/KP-SB01	B-2/KP-SB01	B-2/KP-SB01	B-2/KP-SB01	B-2/KP-SB01
	Field Sample ID:	B-1 (0-3)	B-1 (3-6)	B-1 (6-9)	B-1 (9-12)	B-2 (3-6)	B-2 (6-9)	B-2 (9-12)	KP-SB01(18-20)	KP-SB01(18-20) D
	Sample Date	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	5/29/2012	5/29/2012
	Depth Interval (ft bgs)	0- 3	3- 6	6- 9	9- 12	3- 6	6- 9	9- 12	18- 20	18- 20
pH	SU	10.1	8.1	8.3	NA	8.1	8.7	NA	NA	NA
Fractional Organic Carbon	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Organic Carbon Content	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Total Inorganics										
Aluminum	mg/kg	NA	NA	NA	NA	22,000	NA	NA	NA	NA
Antimony	mg/kg	NA	NA	NA	NA	3.3	NA	NA	NA	NA
Arsenic	mg/kg	3.3	8.5	NA	NA	11	9.9	NA	NA	NA
Barium	mg/kg	32	110	NA	NA	140	62	NA	NA	NA
Beryllium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	1.6	NA	NA	NA	NA
Cadmium	mg/kg	0.52 U	0.51 U	NA	NA	0.69	0.58 U	NA	NA	NA
Calcium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	14,000	NA	NA	NA	NA
Chromium	mg/kg	88	38	28	21	37	20	NA	NA	NA
Cobalt	mg/kg	NA	NA	NA	NA	14	NA	NA	NA	NA
Copper	mg/kg	NA	NA	NA	NA	75	NA	NA	NA	NA
Cyanide	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.32 U	NA	NA	NA	NA
Iron	mg/kg	NA	NA	NA	NA	30,000	NA	NA	NA	NA
Lead	mg/kg	14	30	NA	NA	180	16	NA	NA	NA
Magnesium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	11,000	NA	NA	NA	NA
Manganese	mg/kg	NA	NA	NA	NA	330	NA	NA	NA	NA
Mercury	mg/kg	0.025 U	0.029 U	NA	NA	0.84	0.03 U	NA	NA	NA
Nickel	mg/kg	NA	NA	NA	NA	46	NA	NA	NA	NA
Potassium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	3,900	NA	NA	NA	NA
Selenium	mg/kg	1 U	1 U	NA	NA	3	1.2 U	NA	NA	NA
Silver	mg/kg	1 U	1 U	NA	NA	1.3 U	1.2 U	NA	NA	NA
Sodium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	340	NA	NA	NA	NA
Thallium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	1.3 U	NA	NA	NA	NA
Vanadium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	42	NA	NA	NA	NA
Zinc	mg/kg	NA	NA	NA	NA	110	NA	NA	NA	NA
TCLP Metals										
Arsenic, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Barium, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cadmium, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Chromium, TCLP	mg/L	0.01 U	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lead, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Mercury, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Selenium, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Silver, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

Chemical Name	Location ID	B-1	B-1	B-1	B-1	B-2/KP-SB01	B-2/KP-SB01	B-2/KP-SB01	B-2/KP-SB01	B-2/KP-SB01
	Field Sample ID:	B-1 (0-3)	B-1 (3-6)	B-1 (6-9)	B-1 (9-12)	B-2 (3-6)	B-2 (6-9)	B-2 (9-12)	KP-SB01(18-20)	KP-SB01(18-20) D
	Sample Date	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	5/29/2012	5/29/2012
	Depth Interval (ft bgs)	0- 3	3- 6	6- 9	9- 12	3- 6	6- 9	9- 12	18- 20	18- 20
Pesticides										
4,4'-DDD	mg/kg	0.02 U	NA	NA	NA	0.02 U	NA	NA	NA	NA
4,4'-DDE	mg/kg	0.02 U	NA	NA	NA	0.02 U	NA	NA	NA	NA
4,4'-DDT	mg/kg	0.02 U	NA	NA	NA	0.02 U	NA	NA	NA	NA
Aldrin	mg/kg	0.008 U	NA	NA	NA	0.008 U	NA	NA	NA	NA
alpha-BHC	mg/kg	0.008 U	NA	NA	NA	0.008 U	NA	NA	NA	NA
beta-BHC	mg/kg	0.008 U	NA	NA	NA	0.008 U	NA	NA	NA	NA
Chlordane (Technical)	mg/kg	0.08 U	NA	NA	NA	0.08 U	NA	NA	NA	NA
delta-BHC	mg/kg	0.008 U	NA	NA	NA	0.008 U	NA	NA	NA	NA
Dieldrin	mg/kg	0.02 U	NA	NA	NA	0.02 U	NA	NA	NA	NA
Endosulfan I	mg/kg	0.008 U	NA	NA	NA	0.008 U	NA	NA	NA	NA
Endosulfan II	mg/kg	0.02 U	NA	NA	NA	0.02 U	NA	NA	NA	NA
Endosulfan sulfate	mg/kg	0.02 U	NA	NA	NA	0.02 U	NA	NA	NA	NA
Endrin	mg/kg	0.02 U	NA	NA	NA	0.02 U	NA	NA	NA	NA
Endrin aldehyde	mg/kg	0.02 U	NA	NA	NA	0.02 U	NA	NA	NA	NA
Endrin ketone	mg/kg	0.02 U	NA	NA	NA	0.02 U	NA	NA	NA	NA
gamma-BHC (Lindane)	mg/kg	0.008 U	NA	NA	NA	0.008 U	NA	NA	NA	NA
Heptachlor	mg/kg	0.008 U	NA	NA	NA	0.008 U	NA	NA	NA	NA
Heptachlor epoxide	mg/kg	0.008 U	NA	NA	NA	0.008 U	NA	NA	NA	NA
Methoxychlor	mg/kg	0.08 U	NA	NA	NA	0.08 U	NA	NA	NA	NA
Toxaphene	mg/kg	0.16 U	NA	NA	NA	0.16 U	NA	NA	NA	NA
PCBS										
PCB-1016 (Aroclor 1016)	mg/kg	0.08 U	NA	NA	NA	0.08 U	NA	NA	NA	NA
PCB-1221 (Aroclor 1221)	mg/kg	0.08 U	NA	NA	NA	0.08 U	NA	NA	NA	NA
PCB-1232 (Aroclor 1232)	mg/kg	0.08 U	NA	NA	NA	0.08 U	NA	NA	NA	NA
PCB-1242 (Aroclor 1242)	mg/kg	0.08 U	NA	NA	NA	0.08 U	NA	NA	NA	NA
PCB-1248 (Aroclor 1248)	mg/kg	0.08 U	NA	NA	NA	0.08 U	NA	NA	NA	NA
PCB-1254 (Aroclor 1254)	mg/kg	0.16 U	NA	NA	NA	0.16 U	NA	NA	NA	NA
PCB-1260 (Aroclor 1260)	mg/kg	0.16 U	NA	NA	NA	0.16 U	NA	NA	NA	NA
Herbicides										
2,4,5-T	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2,4,5-TP (Silvex)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2,4-D	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dalapon	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dinoseb	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Picloram	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

Chemical Name	Location ID	B-1	B-1	B-1	B-1	B-2/KP-SB01	B-2/KP-SB01	B-2/KP-SB01	B-2/KP-SB01	B-2/KP-SB01
	Field Sample ID:	B-1 (0-3)	B-1 (3-6)	B-1 (6-9)	B-1 (9-12)	B-2 (3-6)	B-2 (6-9)	B-2 (9-12)	KP-SB01(18-20)	KP-SB01(18-20) D
	Sample Date	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	5/29/2012	5/29/2012
	Depth Interval (ft bgs)	0- 3	3- 6	6- 9	9- 12	3- 6	6- 9	9- 12	18- 20	18- 20
VOCs										
1,1,1,2-Tetrachloroethane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0046 U	0.0062 U
1,1,1-Trichloroethane	mg/kg	0.005 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0046 U	0.0062 U
1,1,2,2-Tetrachloroethane	mg/kg	0.005 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0046 U	0.0062 U
1,1,2-Trichloroethane	mg/kg	0.005 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.05	0.0046 U	0.0062 U
1,1-Dichloroethane	mg/kg	0.005 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0046 U	0.0062 U
1,1-Dichloroethene	mg/kg	0.005 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.05	0.0043 J	0.0051 J
1,1-Dichloropropene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0046 U	0.0062 U
1,2,3-Trichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0046 U	0.0062 U
1,2,3-Trichloropropane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0046 U	0.0062 U
1,2,4-Trichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0046 U	0.0062 U
1,2,4-Trimethylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0037 J	0.0062 U
1,2-Dibromoethane (EDB)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0046 U	0.0062 U
1,2-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0046 U	0.0062 U
1,2-Dichloroethane	mg/kg	0.005 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0046 U	0.0062 U
1,2-Dichloropropane	mg/kg	0.005 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0046 U	0.0062 U
1,3,5-Trimethylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0046 U	0.0062 U
1,3-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0046 U	0.0062 U
1,3-Dichloropropane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0046 U	0.0062 U
1,4-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0046 U	0.0062 U
1,4-Difluorobenzene	mg/kg	0.05	NA	0.05	NA	0.06	0.06	NA	NA	NA
2,2-Dichloropropane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0046 U	0.0062 U
2-Butanone (MEK)	mg/kg	0.005 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.023 U	0.031 U
2-Chlorotoluene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0046 U	0.0062 U
2-Hexanone	mg/kg	0.005 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.092 U	0.12 U
4-Chlorotoluene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0046 U	0.0062 U
4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	mg/kg	0.005 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.023 U	0.031 U
Acetone	mg/kg	0.05 U	NA	0.05 U	0.05 U	0.05 U	0.05 U	0.05 U	0.092 U	0.12 U
Acrolein	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.092 U	0.12 U
Acrylonitrile	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.092 U	0.12 U
Benzene	mg/kg	0.005 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.008	0.2	0.005 U	0.0046 U	0.0062 U
Bromobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0046 U	0.0062 U
Bromochloromethane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0046 U	0.0062 U
Bromodichloromethane	mg/kg	0.002 U	NA	0.002 U	0.002 U	0.002 U	0.002 U	0.002 U	0.0046 U	0.0062 U
Bromoform	mg/kg	0.002 U	NA	0.002 U	0.002 U	0.002 U	0.002 U	0.002 U	0.0046 U	0.0062 U
Bromomethane	mg/kg	0.005 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0046 U	0.0062 U
Carbon disulfide	mg/kg	0.005 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0092 U	0.012 U
Carbon tetrachloride	mg/kg	0.005 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0046 U	0.0062 U

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

Chemical Name	Location ID	B-1	B-1	B-1	B-1	B-2/KP-SB01	B-2/KP-SB01	B-2/KP-SB01	B-2/KP-SB01	B-2/KP-SB01
	Field Sample ID:	B-1 (0-3)	B-1 (3-6)	B-1 (6-9)	B-1 (9-12)	B-2 (3-6)	B-2 (6-9)	B-2 (9-12)	KP-SB01(18-20)	KP-SB01(18-20) D
	Sample Date	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	5/29/2012	5/29/2012
	Depth Interval (ft bgs)	0- 3	3- 6	6- 9	9- 12	3- 6	6- 9	9- 12	18- 20	18- 20
Chlorobenzene	mg/kg	0.005 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0046 U	0.0062 U
Chloroethane	mg/kg	0.005 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0046 U	0.0062 U
Chloroform	mg/kg	0.005 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	6.13	0.0061	0.0034 J
Chloromethane	mg/kg	0.005 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0046 U	0.0062 U
cis-1,2-Dichloroethene	mg/kg	0.01	NA	0.05	0.005 U	0.2	368	1.16	0.077	0.045
cis-1,3-Dichloropropene	mg/kg	0.002 U	NA	0.002 U	0.002 U	0.002 U	0.002 U	0.002 U	0.0046 U	0.0062 U
Dibromochloromethane	mg/kg	0.005 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0046 U	0.0062 U
Dibromomethane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0046 U	0.0062 U
Dichlorodifluoromethane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0046 U	0.0062 U
Ethyl methacrylate	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.092 U	0.12 U
Ethylbenzene	mg/kg	0.005 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	3	0.01	0.0046 U	0.0062 U
Hexachloro-1,3-butadiene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0046 U	0.0062 U
Iodomethane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.092 U	0.12 U
Isopropylbenzene (Cumene)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0046 U	0.0062 U
Methylene Chloride	mg/kg	0.005 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.018 U	0.025 U
Methyl-tert-butyl ether	mg/kg	0.005 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0046 U	0.0062 U
Naphthalene, VOC	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0046 U	0.0062 U
n-Butylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0036 J	0.0062 U
n-Hexane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.019	0.0062 U
n-Propylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0039 J	0.0062 U
Pentafluorobenzene	mg/kg	0.05	NA	0.05	NA	0.06	0.06	NA	NA	NA
p-Isopropyltoluene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0046 U	0.0062 U
sec-Butylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0046 U	0.0062 U
Styrene	mg/kg	0.005 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0046 U	0.0062 U
tert-Butylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0046 U	0.0062 U
Tetrachloroethene	mg/kg	0.005 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.05	1	0.04	0.0046 U	0.0062 U
Toluene	mg/kg	0.005 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.008	10	0.28	0.0029 J	0.0062 U
trans-1,2-Dichloroethene	mg/kg	0.005 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	8	0.06	0.0034 J	0.0062 U
trans-1,3-Dichloropropene	mg/kg	0.002 U	NA	0.002 U	0.002 U	0.002 U	0.002 U	0.002 U	0.0046 U	0.0062 U
trans-1,4-Dichloro-2-butene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.092 U	0.12 U
Trichloroethene	mg/kg	0.03	NA	0.09	0.005 U	0.3	599	408	8.2	9.6
Trichlorofluoromethane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0046 U	0.0062 U
Vinyl acetate	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.092 U	0.12 U
Vinyl chloride	mg/kg	0.002 U	NA	0.002 U	0.002 U	0.002 U	11	0.16	0.016	0.012
Xylene (Total)	mg/kg	0.005 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.006	4	0.05	0.0092 U	0.012 U

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

	Location ID	B-1	B-1	B-1	B-1	B-2/KP-SB01	B-2/KP-SB01	B-2/KP-SB01	B-2/KP-SB01	B-2/KP-SB01
	Field Sample ID:	B-1 (0-3)	B-1 (3-6)	B-1 (6-9)	B-1 (9-12)	B-2 (3-6)	B-2 (6-9)	B-2 (9-12)	KP-SB01(18-20)	KP-SB01(18-20) D
	Sample Date	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	5/29/2012	5/29/2012
Chemical Name	Depth Interval (ft bgs)	0- 3	3- 6	6- 9	9- 12	3- 6	6- 9	9- 12	18- 20	18- 20
SVOCs										
1,2,4-Trichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA
1,2-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA
1,3-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA
1,4-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA
2,4,5-Trichlorophenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.22 U	0.22 U	NA	NA	NA
2,4,6-Trichlorophenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.06 U	0.06 U	NA	NA	NA
2,4-Dichlorophenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA
2,4-Dimethylphenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA
2,4-Dinitrophenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA
2,4-Dinitrotoluene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.21 U	0.21 U	NA	NA	NA
2,6-Dinitrotoluene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.1 U	0.1 U	NA	NA	NA
2-Chloronaphthalene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA
2-Chlorophenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA
2-Methylnaphthalene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.12 U	0.12 U	NA	NA	NA
2-Methylphenol(o-Cresol)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA
2-Nitroaniline	mg/kg	NA	NA	NA	NA	3.3 U	3.3 U	NA	NA	NA
2-Nitrophenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA
3&4-Methylphenol(m&p Cresol)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.83 U	0.83 U	NA	NA	NA
3,3'-Dichlorobenzidine	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.11 U	0.11 U	NA	NA	NA
3-Nitroaniline	mg/kg	NA	NA	NA	NA	3.3 U	3.3 U	NA	NA	NA
4,6-Dinitro-2-methylphenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	2 U	2 U	NA	NA	NA
4-Bromophenylphenyl ether	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA
4-Chloro-3-methylphenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	1.3 U	1.3 U	NA	NA	NA
4-Chloroaniline	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.33 U	0.33 U	NA	NA	NA
4-Chlorophenylphenyl ether	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA
4-Nitroaniline	mg/kg	NA	NA	NA	NA	3.3 U	3.3 U	NA	NA	NA
4-Nitrophenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	3.3 U	3.3 U	NA	NA	NA
Acenaphthene	mg/kg	0.05 U	0.05 U	NA	NA	0.15 U	0.15 U	NA	NA	NA
Acenaphthylene	mg/kg	0.05 U	0.05 U	NA	NA	0.07 U	0.07 U	NA	NA	NA
Anthracene	mg/kg	0.12	0.08 U	NA	NA	0.3 U	0.3 U	NA	NA	NA
Benzo(a)anthracene	mg/kg	2.42	0.008 U	NA	NA	0.07 U	0.07 U	NA	NA	NA
Benzo(a)pyrene	mg/kg	4.58	0.02 U	NA	NA	0.07 U	0.07 U	NA	NA	NA
Benzo(b)fluoranthene	mg/kg	6.29	0.05	NA	NA	0.06 U	0.06 U	NA	NA	NA
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg	3.76	0.15	NA	NA	0.12 U	0.12 U	NA	NA	NA
Benzo(k)fluoranthene	mg/kg	2.09	0.02	NA	NA	0.12 U	0.12 U	NA	NA	NA
Benzyl alcohol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	1.3 U	1.3 U	NA	NA	NA
bis(2chloro1methylethyl) ether	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

Chemical Name	Location ID	B-1	B-1	B-1	B-1	B-2/KP-SB01	B-2/KP-SB01	B-2/KP-SB01	B-2/KP-SB01	B-2/KP-SB01
	Field Sample ID:	B-1 (0-3)	B-1 (3-6)	B-1 (6-9)	B-1 (9-12)	B-2 (3-6)	B-2 (6-9)	B-2 (9-12)	KP-SB01(18-20)	KP-SB01(18-20) D
	Sample Date	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	5/29/2012	5/29/2012
	Depth Interval (ft bgs)	0- 3	3- 6	6- 9	9- 12	3- 6	6- 9	9- 12	18- 20	18- 20
bis(2-Chloroethoxy)methane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA
bis(2-Chloroethyl) ether	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA
Bis(2-chloroisopropyl)ether	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA
bis(2-Ethylhexyl)phthalate	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA
Butylbenzylphthalate	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA
Carbazole	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.13 U	0.13 U	NA	NA	NA
Chrysene	mg/kg	2.58	0.05 U	NA	NA	0.09 U	0.09 U	NA	NA	NA
Dibenz(a,h)anthracene	mg/kg	0.25	0.02 U	NA	NA	0.11 U	0.11 U	NA	NA	NA
Dibenzofuran	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.22 U	0.22 U	NA	NA	NA
Diethylphthalate	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA
Dimethylphthalate	mg/kg	NA	NA	NA	NA	3.3 U	3.3 U	NA	NA	NA
Di-n-butylphthalate	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.5 U	0.5 U	NA	NA	NA
Di-n-octylphthalate	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.86 U	0.86 U	NA	NA	NA
Fluoranthene	mg/kg	2.16	0.05 U	NA	NA	0.18	0.09 U	NA	NA	NA
Fluorene	mg/kg	0.03 U	0.03 U	NA	NA	0.14 U	0.14 U	NA	NA	NA
Hexachloro-1,3-butadiene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA
Hexachlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.07 U	0.07 U	NA	NA	NA
Hexachlorocyclopentadiene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.17 U	0.17 U	NA	NA	NA
Hexachloroethane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.13 U	0.13 U	NA	NA	NA
Indeno(1,2,3-cd)pyrene	mg/kg	3.45	0.11	NA	NA	0.13 U	0.13 U	NA	NA	NA
Isophorone	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA
Naphthalene	mg/kg	0.05 U	0.05 U	NA	NA	0.09 U	0.09 U	NA	NA	NA
Nitrobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.24 U	0.24 U	NA	NA	NA
N-Nitroso-di-n-propylamine	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.02 U	0.02 U	NA	NA	NA
N-Nitrosodiphenylamine	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.67 U	0.67 U	NA	NA	NA
Pentachlorophenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.03 U	0.03 U	NA	NA	NA
Phenanthrene	mg/kg	0.45	0.03 U	NA	NA	0.12 U	0.12 U	NA	NA	NA
Phenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA
Pyrene	mg/kg	1.94	0.05 U	NA	NA	0.23	0.07 U	NA	NA	NA
Petroleum Hydrocarbons										
TPH (C06-C10)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TPH-DRO (C10-C28)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

Chemical Name	Location ID	B-2/KP-SB01	B-3/KP-SB09	B-3/KP-SB09	B-3/KP-SB09	B-3/KP-SB09	B-4	B-4	B-4	B-4
	Field Sample ID:	KP-SB01(6-9)	B-3 (3-6)	B-3 (6-9)	KP-SB09(0-3)	KP-SB09(3-6)	B-4 (0-3)	B-4 (3-6)	B-4 (6-9)	B-4 (9-12)
	Sample Date	5/29/2012	8/4/2010	8/4/2010	5/29/2012	5/29/2012	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010
	Depth Interval (ft bgs)	6- 9	3- 6	6- 9	0- 3	3- 6	0- 3	3- 6	6- 9	9- 12
pH	SU	NA	8.6	8.2	NA	NA	10.8	7.5	NA	NA
Fractional Organic Carbon	%	NA	NA	NA	3	1.3	NA	NA	NA	NA
Organic Carbon Content	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Total Inorganics										
Aluminum	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5,400	NA	NA
Antimony	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	59	2.3 U	NA
Arsenic	mg/kg	NA	4.8	9.5	NA	NA	15	18	2.9	NA
Barium	mg/kg	NA	84	82	NA	NA	62	220	NA	NA
Beryllium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.91	NA	NA
Cadmium	mg/kg	NA	0.59 U	0.57 U	NA	NA	0.55 U	1.1	NA	NA
Calcium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16,000	NA	NA
Chromium	mg/kg	NA	23	25	NA	NA	24	20	NA	NA
Cobalt	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.4	NA	NA
Copper	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2,200	NA	NA
Cyanide	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.28 U	NA	NA
Iron	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	86,000	19,000	NA
Lead	mg/kg	NA	14	18	NA	NA	200	1,100	14	NA
Magnesium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,600	NA	NA
Manganese	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	630	NA	NA
Mercury	mg/kg	NA	0.028 U	0.03 U	NA	NA	0.17	0.38	0.03	NA
Nickel	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16	NA	NA
Potassium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	690	NA	NA
Selenium	mg/kg	NA	1.2 U	1.1 U	NA	NA	1.1 U	2.2	NA	NA
Silver	mg/kg	NA	1.2 U	1.1 U	NA	NA	1.1 U	1.2	NA	NA
Sodium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	460	NA	NA
Thallium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.1 U	NA	NA
Vanadium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26	NA	NA
Zinc	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	450	NA	NA
TCLP Metals										
Arsenic, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Barium, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cadmium, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Chromium, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lead, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Mercury, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Selenium, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Silver, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

Chemical Name	Location ID	B-2/KP-SB01	B-3/KP-SB09	B-3/KP-SB09	B-3/KP-SB09	B-3/KP-SB09	B-4	B-4	B-4	B-4
	Field Sample ID:	KP-SB01(6-9)	B-3 (3-6)	B-3 (6-9)	KP-SB09(0-3)	KP-SB09(3-6)	B-4 (0-3)	B-4 (3-6)	B-4 (6-9)	B-4 (9-12)
	Sample Date	5/29/2012	8/4/2010	8/4/2010	5/29/2012	5/29/2012	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010
	Depth Interval (ft bgs)	6- 9	3- 6	6- 9	0- 3	3- 6	0- 3	3- 6	6- 9	9- 12
Pesticides										
4,4'-DDD	mg/kg	NA	0.02 U	NA	NA	NA	0.02 U	NA	NA	NA
4,4'-DDE	mg/kg	NA	0.02 U	NA	NA	NA	0.02 U	NA	NA	NA
4,4'-DDT	mg/kg	NA	0.02 U	NA	NA	NA	0.02 U	NA	NA	NA
Aldrin	mg/kg	NA	0.008 U	NA	NA	NA	0.008 U	NA	NA	NA
alpha-BHC	mg/kg	NA	0.008 U	NA	NA	NA	0.008 U	NA	NA	NA
beta-BHC	mg/kg	NA	0.008 U	NA	NA	NA	0.008 U	NA	NA	NA
Chlordane (Technical)	mg/kg	NA	0.08 U	NA	NA	NA	0.08 U	NA	NA	NA
delta-BHC	mg/kg	NA	0.008 U	NA	NA	NA	0.008 U	NA	NA	NA
Dieldrin	mg/kg	NA	0.02 U	NA	NA	NA	0.02 U	NA	NA	NA
Endosulfan I	mg/kg	NA	0.008 U	NA	NA	NA	0.008 U	NA	NA	NA
Endosulfan II	mg/kg	NA	0.02 U	NA	NA	NA	0.02 U	NA	NA	NA
Endosulfan sulfate	mg/kg	NA	0.02 U	NA	NA	NA	0.02 U	NA	NA	NA
Endrin	mg/kg	NA	0.02 U	NA	NA	NA	0.02 U	NA	NA	NA
Endrin aldehyde	mg/kg	NA	0.02 U	NA	NA	NA	0.02 U	NA	NA	NA
Endrin ketone	mg/kg	NA	0.02 U	NA	NA	NA	0.02 U	NA	NA	NA
gamma-BHC (Lindane)	mg/kg	NA	0.008 U	NA	NA	NA	0.008 U	NA	NA	NA
Heptachlor	mg/kg	NA	0.008 U	NA	NA	NA	0.008 U	NA	NA	NA
Heptachlor epoxide	mg/kg	NA	0.008 U	NA	NA	NA	0.008 U	NA	NA	NA
Methoxychlor	mg/kg	NA	0.08 U	NA	NA	NA	0.08 U	NA	NA	NA
Toxaphene	mg/kg	NA	0.16 U	NA	NA	NA	0.16 U	NA	NA	NA
PCBS										
PCB-1016 (Aroclor 1016)	mg/kg	NA	0.08 U	NA	NA	NA	0.08 U	NA	NA	NA
PCB-1221 (Aroclor 1221)	mg/kg	NA	0.08 U	NA	NA	NA	0.08 U	NA	NA	NA
PCB-1232 (Aroclor 1232)	mg/kg	NA	0.08 U	NA	NA	NA	0.08 U	NA	NA	NA
PCB-1242 (Aroclor 1242)	mg/kg	NA	0.08 U	NA	NA	NA	0.08 U	NA	NA	NA
PCB-1248 (Aroclor 1248)	mg/kg	NA	0.08 U	NA	NA	NA	0.08 U	NA	NA	NA
PCB-1254 (Aroclor 1254)	mg/kg	NA	0.16 U	NA	NA	NA	0.16 U	NA	NA	NA
PCB-1260 (Aroclor 1260)	mg/kg	NA	0.16 U	NA	NA	NA	0.16 U	NA	NA	NA
Herbicides										
2,4,5-T	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2,4,5-TP (Silvex)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2,4-D	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dalapon	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dinoseb	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Picloram	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

	Location ID	B-2/KP-SB01	B-3/KP-SB09	B-3/KP-SB09	B-3/KP-SB09	B-3/KP-SB09	B-4	B-4	B-4	B-4
	Field Sample ID:	KP-SB01(6-9)	B-3 (3-6)	B-3 (6-9)	KP-SB09(0-3)	KP-SB09(3-6)	B-4 (0-3)	B-4 (3-6)	B-4 (6-9)	B-4 (9-12)
	Sample Date	5/29/2012	8/4/2010	8/4/2010	5/29/2012	5/29/2012	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010
Chemical Name	Depth Interval (ft bgs)	6- 9	3- 6	6- 9	0- 3	3- 6	0- 3	3- 6	6- 9	9- 12
VOCs										
1,1,1,2-Tetrachloroethane	mg/kg	NA	NA	NA	0.0044 U	NA	NA	NA	NA	NA
1,1,1-Trichloroethane	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.0044 U	NA	NA	NA	0.005 U	0.005 U
1,1,2,2-Tetrachloroethane	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.0044 U	NA	NA	NA	0.005 U	0.005 U
1,1,2-Trichloroethane	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.0044 U	NA	NA	NA	0.005 U	0.005 U
1,1-Dichloroethane	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.0044 U	NA	NA	NA	0.005 U	0.005 U
1,1-Dichloroethene	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.0044 U	NA	NA	NA	2	0.005 U
1,1-Dichloropropene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0044 U	NA	NA	NA	NA	NA
1,2,3-Trichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0044 U	NA	NA	NA	NA	NA
1,2,3-Trichloropropane	mg/kg	NA	NA	NA	0.0044 U	NA	NA	NA	NA	NA
1,2,4-Trichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0044 U	NA	NA	NA	NA	NA
1,2,4-Trimethylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.019	NA	NA	NA	NA	NA
1,2-Dibromoethane (EDB)	mg/kg	NA	NA	NA	0.0044 U	NA	NA	NA	NA	NA
1,2-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0044 U	NA	NA	NA	NA	NA
1,2-Dichloroethane	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.0044 U	NA	NA	NA	0.005 U	0.005 U
1,2-Dichloropropane	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.0044 U	NA	NA	NA	0.005 U	0.005 U
1,3,5-Trimethylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0053	NA	NA	NA	NA	NA
1,3-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0044 U	NA	NA	NA	NA	NA
1,3-Dichloropropane	mg/kg	NA	NA	NA	0.0044 U	NA	NA	NA	NA	NA
1,4-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0044 U	NA	NA	NA	NA	NA
1,4-Difluorobenzene	mg/kg	NA	0.05	0.07	NA	NA	NA	NA	0.05	0.05
2,2-Dichloropropane	mg/kg	NA	NA	NA	0.0044 U	NA	NA	NA	NA	NA
2-Butanone (MEK)	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.022 U	NA	NA	NA	0.005 U	0.005 U
2-Chlorotoluene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0044 U	NA	NA	NA	NA	NA
2-Hexanone	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.088 U	NA	NA	NA	0.005 U	0.005 U
4-Chlorotoluene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0044 U	NA	NA	NA	NA	NA
4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.022 U	NA	NA	NA	0.005 U	0.005 U
Acetone	mg/kg	NA	0.05 U	0.05 U	0.088 U	NA	NA	NA	0.05 U	0.05 U
Acrolein	mg/kg	NA	NA	NA	0.088 U	NA	NA	NA	NA	NA
Acrylonitrile	mg/kg	NA	NA	NA	0.088 U	NA	NA	NA	NA	NA
Benzene	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.0018 J	NA	NA	NA	0.005 U	0.005 U
Bromobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0044 U	NA	NA	NA	NA	NA
Bromochloromethane	mg/kg	NA	NA	NA	0.0044 U	NA	NA	NA	NA	NA
Bromodichloromethane	mg/kg	NA	0.002 U	0.002 U	0.0044 U	NA	NA	NA	0.002 U	0.002 U
Bromoform	mg/kg	NA	0.002 U	0.002 U	0.0044 U	NA	NA	NA	0.002 U	0.002 U
Bromomethane	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.0044 U	NA	NA	NA	0.005 U	0.005 U
Carbon disulfide	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.0088 U	NA	NA	NA	0.005 U	0.005 U
Carbon tetrachloride	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.0044 U	NA	NA	NA	0.005 U	0.005 U

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

Chemical Name	Location ID	B-2/KP-SB01	B-3/KP-SB09	B-3/KP-SB09	B-3/KP-SB09	B-3/KP-SB09	B-4	B-4	B-4	B-4
	Field Sample ID:	KP-SB01(6-9)	B-3 (3-6)	B-3 (6-9)	KP-SB09(0-3)	KP-SB09(3-6)	B-4 (0-3)	B-4 (3-6)	B-4 (6-9)	B-4 (9-12)
	Sample Date	5/29/2012	8/4/2010	8/4/2010	5/29/2012	5/29/2012	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010
	Depth Interval (ft bgs)	6- 9	3- 6	6- 9	0- 3	3- 6	0- 3	3- 6	6- 9	9- 12
Chlorobenzene	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.0044 U	NA	NA	NA	0.005 U	0.005 U
Chloroethane	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.0044 U	NA	NA	NA	0.005 U	0.3
Chloroform	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.0044 U	NA	NA	NA	0.005 U	0.005 U
Chloromethane	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.0044 U	NA	NA	NA	0.005 U	0.005 U
cis-1,2-Dichloroethene	mg/kg	NA	0.005 U	1	0.0044 U	NA	NA	NA	872	20
cis-1,3-Dichloropropene	mg/kg	NA	0.002 U	0.002 U	0.0044 U	NA	NA	NA	0.002 U	0.002 U
Dibromochloromethane	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.0044 U	NA	NA	NA	0.005 U	0.005 U
Dibromomethane	mg/kg	NA	NA	NA	0.0044 U	NA	NA	NA	NA	NA
Dichlorodifluoromethane	mg/kg	NA	NA	NA	0.0044 U	NA	NA	NA	NA	NA
Ethyl methacrylate	mg/kg	NA	NA	NA	0.088 U	NA	NA	NA	NA	NA
Ethylbenzene	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.0044 U	NA	NA	NA	0.005 U	0.005 U
Hexachloro-1,3-butadiene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0044 U	NA	NA	NA	NA	NA
Iodomethane	mg/kg	NA	NA	NA	0.088 U	NA	NA	NA	NA	NA
Isopropylbenzene (Cumene)	mg/kg	NA	NA	NA	0.005	NA	NA	NA	NA	NA
Methylene Chloride	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.018 U	NA	NA	NA	0.005 U	0.005 U
Methyl-tert-butyl ether	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.0044 U	NA	NA	NA	0.005 U	0.005 U
Naphthalene, VOC	mg/kg	NA	NA	NA	0.0044 U	NA	NA	NA	NA	NA
n-Butylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0044 U	NA	NA	NA	NA	NA
n-Hexane	mg/kg	NA	NA	NA	0.0044 U	NA	NA	NA	NA	NA
n-Propylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045	NA	NA	NA	NA	NA
Pentafluorobenzene	mg/kg	NA	0.05	0.07	NA	NA	NA	NA	0.05	0.05
p-Isopropyltoluene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0044 U	NA	NA	NA	NA	NA
sec-Butylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0044 U	NA	NA	NA	NA	NA
Styrene	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.0044 U	NA	NA	NA	0.005 U	0.005 U
tert-Butylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0044 U	NA	NA	NA	NA	NA
Tetrachloroethene	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.0044 U	NA	NA	NA	5	0.005 U
Toluene	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.0044 U	NA	NA	NA	0.005 U	0.005 U
trans-1,2-Dichloroethene	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.0044 U	NA	NA	NA	15	0.005 U
trans-1,3-Dichloropropene	mg/kg	NA	0.002 U	0.002 U	0.0044 U	NA	NA	NA	0.002 U	0.002 U
trans-1,4-Dichloro-2-butene	mg/kg	NA	NA	NA	0.088 U	NA	NA	NA	NA	NA
Trichloroethene	mg/kg	NA	0.01	2	0.0044 U	NA	NA	NA	0.005 U	0.005 U
Trichlorofluoromethane	mg/kg	NA	NA	NA	0.0044 U	NA	NA	NA	NA	NA
Vinyl acetate	mg/kg	NA	NA	NA	0.088 U	NA	NA	NA	NA	NA
Vinyl chloride	mg/kg	NA	0.002 U	0.002 U	0.0044 U	NA	NA	NA	10	0.2
Xylene (Total)	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.049	NA	NA	NA	0.005 U	0.005 U

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

	Location ID	B-2/KP-SB01	B-3/KP-SB09	B-3/KP-SB09	B-3/KP-SB09	B-3/KP-SB09	B-4	B-4	B-4	B-4
	Field Sample ID:	KP-SB01(6-9)	B-3 (3-6)	B-3 (6-9)	KP-SB09(0-3)	KP-SB09(3-6)	B-4 (0-3)	B-4 (3-6)	B-4 (6-9)	B-4 (9-12)
	Sample Date	5/29/2012	8/4/2010	8/4/2010	5/29/2012	5/29/2012	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010
Chemical Name	Depth Interval (ft bgs)	6- 9	3- 6	6- 9	0- 3	3- 6	0- 3	3- 6	6- 9	9- 12
SVOCs										
1,2,4-Trichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	0.66 U	NA	NA	0.66 U
1,2-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	0.66 U	NA	NA	0.66 U
1,3-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	0.66 U	NA	NA	0.66 U
1,4-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	0.66 U	NA	NA	0.66 U
2,4,5-Trichlorophenol	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.22 U	NA	NA	0.22 U
2,4,6-Trichlorophenol	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.06 U	NA	NA	0.06 U
2,4-Dichlorophenol	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.66 U	NA	NA	0.66 U
2,4-Dimethylphenol	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.66 U	NA	NA	0.66 U
2,4-Dinitrophenol	mg/kg	NA	NA	NA	2 U	NA	0.66 U	NA	NA	0.66 U
2,4-Dinitrotoluene	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.21 U	NA	NA	0.21 U
2,6-Dinitrotoluene	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.1 U	NA	NA	0.1 U
2-Chloronaphthalene	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.66 U	NA	NA	0.66 U
2-Chlorophenol	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.66 U	NA	NA	0.66 U
2-Methylnaphthalene	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.12 U	NA	NA	0.12 U
2-Methylphenol(o-Cresol)	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.66 U	NA	NA	0.66 U
2-Nitroaniline	mg/kg	NA	NA	NA	2 U	NA	3.3 U	NA	NA	3.3 U
2-Nitrophenol	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.66 U	NA	NA	0.66 U
3&4-Methylphenol(m&p Cresol)	mg/kg	NA	NA	NA	0.82 U	NA	0.83 U	NA	NA	0.83 U
3,3'-Dichlorobenzidine	mg/kg	NA	NA	NA	0.82 U	NA	0.11 U	NA	NA	0.11 U
3-Nitroaniline	mg/kg	NA	NA	NA	2 U	NA	3.3 U	NA	NA	3.3 U
4,6-Dinitro-2-methylphenol	mg/kg	NA	NA	NA	2 U	NA	2 U	NA	NA	2 U
4-Bromophenylphenyl ether	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.66 U	NA	NA	0.66 U
4-Chloro-3-methylphenol	mg/kg	NA	NA	NA	0.82 U	NA	1.3 U	NA	NA	1.3 U
4-Chloroaniline	mg/kg	NA	NA	NA	0.82 U	NA	0.33 U	NA	NA	0.33 U
4-Chlorophenylphenyl ether	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.66 U	NA	NA	0.66 U
4-Nitroaniline	mg/kg	NA	NA	NA	2 U	NA	3.3 U	NA	NA	3.3 U
4-Nitrophenol	mg/kg	NA	NA	NA	2 U	NA	3.3 U	NA	NA	3.3 U
Acenaphthene	mg/kg	NA	0.05 U	0.05 U	0.41 UJ	NA	0.15 U	0.13	NA	0.15 U
Acenaphthylene	mg/kg	NA	0.05 U	0.05 U	0.41 UJ	NA	0.07 U	0.1	NA	0.07 U
Anthracene	mg/kg	NA	0.08 U	0.08 U	0.41 U	NA	0.36	0.87	NA	0.3 U
Benzo(a)anthracene	mg/kg	NA	0.008 U	0.008 U	0.41 UJ	NA	1.28	2.83	NA	0.07 U
Benzo(a)pyrene	mg/kg	NA	0.02 U	0.02 U	0.41 U	NA	1.15	2.77	NA	0.07 U
Benzo(b)fluoranthene	mg/kg	NA	0.01 U	0.01 U	0.41 U	NA	1.57	3.48	NA	0.06 U
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg	NA	0.02 U	0.02 U	0.41 U	NA	0.6	1.7	NA	0.12 U
Benzo(k)fluoranthene	mg/kg	NA	0.01 U	0.01 U	0.41 U	NA	0.68	0.97	NA	0.12 U
Benzyl alcohol	mg/kg	NA	NA	NA	0.82 U	NA	1.3 U	NA	NA	1.3 U
bis(2chloro1methylethyl) ether	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	NA	NA	NA	NA

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

	Location ID	B-2/KP-SB01	B-3/KP-SB09	B-3/KP-SB09	B-3/KP-SB09	B-3/KP-SB09	B-4	B-4	B-4	B-4
	Field Sample ID:	KP-SB01(6-9)	B-3 (3-6)	B-3 (6-9)	KP-SB09(0-3)	KP-SB09(3-6)	B-4 (0-3)	B-4 (3-6)	B-4 (6-9)	B-4 (9-12)
	Sample Date	5/29/2012	8/4/2010	8/4/2010	5/29/2012	5/29/2012	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010
Chemical Name	Depth Interval (ft bgs)	6- 9	3- 6	6- 9	0- 3	3- 6	0- 3	3- 6	6- 9	9- 12
bis(2-Chloroethoxy)methane	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.66 U	NA	NA	0.66 U
bis(2-Chloroethyl) ether	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.66 U	NA	NA	0.66 U
Bis(2-chloroisopropyl)ether	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	0.66 U	NA	NA	0.66 U
bis(2-Ethylhexyl)phthalate	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.66 U	NA	NA	0.66 U
Butylbenzylphthalate	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.66 U	NA	NA	0.66 U
Carbazole	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	0.13 U	NA	NA	0.13 U
Chrysene	mg/kg	NA	0.05 U	0.05 U	0.41 UJ	NA	1.67	2.58	NA	0.09 U
Dibenz(a,h)anthracene	mg/kg	NA	0.02 U	0.02 U	0.41 U	NA	0.11 U	0.1	NA	0.11 U
Dibenzofuran	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.22 U	NA	NA	0.22 U
Diethylphthalate	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.66 U	NA	NA	0.66 U
Dimethylphthalate	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	3.3 U	NA	NA	3.3 U
Di-n-butylphthalate	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.5 U	NA	NA	0.5 U
Di-n-octylphthalate	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.86 U	NA	NA	0.86 U
Fluoranthene	mg/kg	NA	0.05 U	0.05 U	0.41 U	NA	2.33	4.95	NA	0.09 U
Fluorene	mg/kg	NA	0.03 U	0.03 U	0.41 UJ	NA	0.14 U	0.18	NA	0.14 U
Hexachloro-1,3-butadiene	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.66 U	NA	NA	0.66 U
Hexachlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.07 U	NA	NA	0.07 U
Hexachlorocyclopentadiene	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.17 U	NA	NA	0.17 U
Hexachloroethane	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.13 U	NA	NA	0.13 U
Indeno(1,2,3-cd)pyrene	mg/kg	NA	0.02 U	0.02 U	0.41 U	NA	0.48	1.43	NA	0.13 U
Isophorone	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.66 U	NA	NA	0.66 U
Naphthalene	mg/kg	NA	0.05 U	0.05 U	0.41 U	NA	0.09 U	0.25	NA	0.09 U
Nitrobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.24 U	NA	NA	0.24 U
N-Nitroso-di-n-propylamine	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.02 U	NA	NA	0.02 U
N-Nitrosodiphenylamine	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.67 U	NA	NA	0.67 U
Pentachlorophenol	mg/kg	NA	NA	NA	2 U	NA	0.03 U	NA	NA	0.03 U
Phenanthrene	mg/kg	NA	0.03 U	0.03 U	0.41 U	NA	1.66	3.04	NA	0.12 U
Phenol	mg/kg	NA	NA	NA	0.41 U	NA	0.66 U	NA	NA	0.66 U
Pyrene	mg/kg	NA	0.05 U	0.05 U	0.22 J	NA	2.45	4.7	NA	0.07 U
Petroleum Hydrocarbons										
TPH (C06-C10)	mg/kg	20.3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TPH-DRO (C10-C28)	mg/kg	29	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

Chemical Name	Location ID	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-6	B-6	B-6
	Field Sample ID:	B-5 (0-3)	B-5 (3-6)	B-5 (6-9)	B-5 (9-12)	KP-SB02(18-20)	KP-SB02(9-12)	B-6 (0-3)	B-6 (3-6)	B-6 (6-9)
	Sample Date	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	5/29/2012	5/29/2012	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010
	Depth Interval (ft bgs)	0- 3	3- 6	6- 9	9- 12	18- 20	9- 12	0- 3	3- 6	6- 9
pH	SU	11.8	7.8	NA	NA	NA	NA	8.3	8	8.4
Fractional Organic Carbon	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Organic Carbon Content	%	2.8	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Total Inorganics										
Aluminum	mg/kg	2,800	4,500	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Antimony	mg/kg	17	26	2.3 U	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Arsenic	mg/kg	5.4	17	4.6	NA	NA	NA	14	29	5
Barium	mg/kg	51	180	NA	NA	NA	NA	130	230	NA
Beryllium	mg/kg	0.5 U	1.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cadmium	mg/kg	0.5 U	1.8	NA	NA	NA	NA	1.6	3.6	NA
Calcium	mg/kg	69,000	27,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Chromium	mg/kg	9.4	18	NA	NA	NA	NA	22	46	24
Cobalt	mg/kg	3	5.8	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Copper	mg/kg	490	580	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cyanide	mg/kg	0.26 U	0.3 U	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Iron	mg/kg	27,000	25,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lead	mg/kg	160	840	15	NA	NA	NA	910	2,800	18
Magnesium	mg/kg	24,000	5,900	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Manganese	mg/kg	410	260	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Mercury	mg/kg	0.068	0.42	0.031	NA	NA	NA	0.82	3	0.03
Nickel	mg/kg	11	17	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Potassium	mg/kg	390	1,200	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Selenium	mg/kg	1 U	7.2	1.2 U	NA	NA	NA	1.1 U	1.3	NA
Silver	mg/kg	1 U	1 U	NA	NA	NA	NA	1.1 U	2.5	NA
Sodium	mg/kg	120	430	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Thallium	mg/kg	1 U	1 U	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Vanadium	mg/kg	12	23	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Zinc	mg/kg	99	320	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TCLP Metals										
Arsenic, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.01 U	NA
Barium, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.88	NA
Cadmium, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.008	NA
Chromium, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.01 U	NA
Lead, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.43	NA
Mercury, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0002 U	NA
Selenium, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.01 U	NA
Silver, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.01 U	NA

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

Chemical Name	Location ID	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-6	B-6	B-6
	Field Sample ID:	B-5 (0-3)	B-5 (3-6)	B-5 (6-9)	B-5 (9-12)	KP-SB02(18-20)	KP-SB02(9-12)	B-6 (0-3)	B-6 (3-6)	B-6 (6-9)
	Sample Date	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	5/29/2012	5/29/2012	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010
	Depth Interval (ft bgs)	0- 3	3- 6	6- 9	9- 12	18- 20	9- 12	0- 3	3- 6	6- 9
Pesticides										
4,4'-DDD	mg/kg	NA	0.02 U	0.02 U	NA	NA	NA	0.02 U	0.02 U	NA
4,4'-DDE	mg/kg	NA	0.02 U	0.02 U	NA	NA	NA	0.02 U	0.02 U	NA
4,4'-DDT	mg/kg	NA	0.02 U	0.02 U	NA	NA	NA	0.02 U	0.02 U	NA
Aldrin	mg/kg	NA	0.008 U	0.008 U	NA	NA	NA	0.008 U	0.008 U	NA
alpha-BHC	mg/kg	NA	0.008 U	0.008 U	NA	NA	NA	0.008 U	0.008 U	NA
beta-BHC	mg/kg	NA	0.008 U	0.008 U	NA	NA	NA	0.008 U	0.008 U	NA
Chlordane (Technical)	mg/kg	NA	0.08 U	0.08 U	NA	NA	NA	0.08 U	0.08 U	NA
delta-BHC	mg/kg	NA	0.008 U	0.008 U	NA	NA	NA	0.008 U	0.008 U	NA
Dieldrin	mg/kg	NA	0.02 U	0.02 U	NA	NA	NA	0.02 U	0.02 U	NA
Endosulfan I	mg/kg	NA	0.008 U	0.008 U	NA	NA	NA	0.008 U	0.008 U	NA
Endosulfan II	mg/kg	NA	0.02 U	0.02 U	NA	NA	NA	0.02 U	0.02 U	NA
Endosulfan sulfate	mg/kg	NA	0.02 U	0.02 U	NA	NA	NA	0.02 U	0.02 U	NA
Endrin	mg/kg	NA	0.02 U	0.02 U	NA	NA	NA	0.02 U	0.02 U	NA
Endrin aldehyde	mg/kg	NA	0.02 U	0.02 U	NA	NA	NA	0.02 U	0.02 U	NA
Endrin ketone	mg/kg	NA	0.02 U	0.02 U	NA	NA	NA	0.02 U	0.02 U	NA
gamma-BHC (Lindane)	mg/kg	NA	0.008 U	0.008 U	NA	NA	NA	0.04	0.008 U	NA
Heptachlor	mg/kg	NA	0.008 U	0.008 U	NA	NA	NA	0.008 U	0.008 U	NA
Heptachlor epoxide	mg/kg	NA	0.008 U	0.008 U	NA	NA	NA	0.008 U	0.008 U	NA
Methoxychlor	mg/kg	NA	0.08 U	0.08 U	NA	NA	NA	0.08 U	0.08 U	NA
Toxaphene	mg/kg	NA	0.16 U	0.16 U	NA	NA	NA	0.16 U	0.16 U	NA
PCBS										
PCB-1016 (Aroclor 1016)	mg/kg	NA	0.08 U	0.08 U	NA	NA	NA	0.08 U	0.08 U	NA
PCB-1221 (Aroclor 1221)	mg/kg	NA	0.08 U	0.08 U	NA	NA	NA	0.08 U	0.08 U	NA
PCB-1232 (Aroclor 1232)	mg/kg	NA	0.08 U	0.08 U	NA	NA	NA	0.08 U	0.08 U	NA
PCB-1242 (Aroclor 1242)	mg/kg	NA	0.08 U	0.08 U	NA	NA	NA	0.08 U	0.08 U	NA
PCB-1248 (Aroclor 1248)	mg/kg	NA	0.08 U	0.08 U	NA	NA	NA	0.08 U	0.08 U	NA
PCB-1254 (Aroclor 1254)	mg/kg	NA	0.16 U	0.16 U	NA	NA	NA	0.16 U	0.16 U	NA
PCB-1260 (Aroclor 1260)	mg/kg	NA	0.16 U	0.16 U	NA	NA	NA	0.16 U	0.16 U	NA
Herbicides										
2,4,5-T	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2,4,5-TP (Silvex)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2,4-D	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dalapon	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dinoseb	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Picloram	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

	Location ID	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-6	B-6	B-6
	Field Sample ID:	B-5 (0-3)	B-5 (3-6)	B-5 (6-9)	B-5 (9-12)	KP-SB02(18-20)	KP-SB02(9-12)	B-6 (0-3)	B-6 (3-6)	B-6 (6-9)
	Sample Date	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	5/29/2012	5/29/2012	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010
Chemical Name	Depth Interval (ft bgs)	0- 3	3- 6	6- 9	9- 12	18- 20	9- 12	0- 3	3- 6	6- 9
VOCs										
1,1,1,2-Tetrachloroethane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
1,1,1-Trichloroethane	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0047 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U
1,1,2,2-Tetrachloroethane	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0047 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U
1,1,2-Trichloroethane	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0047 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U
1,1-Dichloroethane	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0047 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U
1,1-Dichloroethene	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	4	0.019 J	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U
1,1-Dichloropropene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
1,2,3-Trichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
1,2,3-Trichloropropane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
1,2,4-Trichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
1,2,4-Trimethylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
1,2-Dibromoethane (EDB)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
1,2-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
1,2-Dichloroethane	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0047 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U
1,2-Dichloropropane	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0047 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U
1,3,5-Trimethylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
1,3-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
1,3-Dichloropropane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
1,4-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
1,4-Difluorobenzene	mg/kg	NA	0.07	NA	0.06	NA	NA	0.05	0.05	NA
2,2-Dichloropropane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
2-Butanone (MEK)	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.024 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U
2-Chlorotoluene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
2-Hexanone	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.095 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U
4-Chlorotoluene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.024 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U
Acetone	mg/kg	NA	0.05 U	0.05 U	0.05 U	0.095 U	NA	0.05 U	0.05 U	0.05 U
Acrolein	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.095 U	NA	NA	NA	NA
Acrylonitrile	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.095 U	NA	NA	NA	NA
Benzene	mg/kg	NA	0.4	0.005 U	0.005 U	0.0047 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U
Bromobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
Bromochloromethane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
Bromodichloromethane	mg/kg	NA	0.002 U	0.002 U	0.002 U	0.0047 U	NA	0.002 U	0.002 U	0.002 U
Bromoform	mg/kg	NA	0.002 U	0.002 U	0.002 U	0.0047 U	NA	0.002 U	0.002 U	0.002 U
Bromomethane	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0047 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U
Carbon disulfide	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0095 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U
Carbon tetrachloride	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0047 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

Chemical Name	Location ID	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-6	B-6	B-6
	Field Sample ID:	B-5 (0-3)	B-5 (3-6)	B-5 (6-9)	B-5 (9-12)	KP-SB02(18-20)	KP-SB02(9-12)	B-6 (0-3)	B-6 (3-6)	B-6 (6-9)
	Sample Date	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	5/29/2012	5/29/2012	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010
	Depth Interval (ft bgs)	0- 3	3- 6	6- 9	9- 12	18- 20	9- 12	0- 3	3- 6	6- 9
Chlorobenzene	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0047 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U
Chloroethane	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0047 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U
Chloroform	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0047 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U
Chloromethane	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0047 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U
cis-1,2-Dichloroethene	mg/kg	NA	8	942	990	56.6 J	NA	0.02	0.1	0.005 U
cis-1,3-Dichloropropene	mg/kg	NA	0.002 U	0.002 U	0.002 U	0.0047 U	NA	0.002 U	0.002 U	0.002 U
Dibromochloromethane	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0047 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U
Dibromomethane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
Dichlorodifluoromethane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
Ethyl methacrylate	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.095 U	NA	NA	NA	NA
Ethylbenzene	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0047 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U
Hexachloro-1,3-butadiene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
Iodomethane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.095 U	NA	NA	NA	NA
Isopropylbenzene (Cumene)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
Methylene Chloride	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.019 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U
Methyl-tert-butyl ether	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0047 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U
Naphthalene, VOC	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
n-Butylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
n-Hexane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
n-Propylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
Pentafluorobenzene	mg/kg	NA	0.07	NA	0.06	NA	NA	0.05	0.05	NA
p-Isopropyltoluene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
sec-Butylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
Styrene	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0047 U	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U
tert-Butylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
Tetrachloroethene	mg/kg	NA	0.5	0.005 U	14	0.017 J	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U
Toluene	mg/kg	NA	0.3	0.005 U	0.005 U	0.0027 J	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U
trans-1,2-Dichloroethene	mg/kg	NA	0.005 U	7.34	14	0.054 J	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U
trans-1,3-Dichloropropene	mg/kg	NA	0.002 U	0.002 U	0.002 U	0.0047 U	NA	0.002 U	0.002 U	0.002 U
trans-1,4-Dichloro-2-butene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.095 U	NA	NA	NA	NA
Trichloroethene	mg/kg	NA	73	0.005 U	0.005 U	803 J	NA	0.08	1	0.02
Trichlorofluoromethane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.0047 U	NA	NA	NA	NA
Vinyl acetate	mg/kg	NA	NA	NA	NA	0.095 U	NA	NA	NA	NA
Vinyl chloride	mg/kg	NA	26	44.2	0.002 U	3 J	NA	0.002 U	0.002 U	0.02
Xylene (Total)	mg/kg	NA	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.0095 U	NA	0.005 U	0.01	0.005 U

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

	Location ID	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-6	B-6	B-6
	Field Sample ID:	B-5 (0-3)	B-5 (3-6)	B-5 (6-9)	B-5 (9-12)	KP-SB02(18-20)	KP-SB02(9-12)	B-6 (0-3)	B-6 (3-6)	B-6 (6-9)
	Sample Date	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	5/29/2012	5/29/2012	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010
Chemical Name	Depth Interval (ft bgs)	0- 3	3- 6	6- 9	9- 12	18- 20	9- 12	0- 3	3- 6	6- 9
SVOCs										
1,2,4-Trichlorobenzene	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA
1,2-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA
1,3-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA
1,4-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA
2,4,5-Trichlorophenol	mg/kg	NA	0.22 U	0.22 U	NA	NA	NA	0.22 U	0.22 U	NA
2,4,6-Trichlorophenol	mg/kg	NA	0.06 U	0.06 U	NA	NA	NA	0.06 U	0.06 U	NA
2,4-Dichlorophenol	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA
2,4-Dimethylphenol	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA
2,4-Dinitrophenol	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA
2,4-Dinitrotoluene	mg/kg	NA	0.21 U	0.21 U	NA	NA	NA	0.21 U	0.21 U	NA
2,6-Dinitrotoluene	mg/kg	NA	0.1 U	0.1 U	NA	NA	NA	0.1 U	0.1 U	NA
2-Chloronaphthalene	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA
2-Chlorophenol	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA
2-Methylnaphthalene	mg/kg	NA	0.64	0.12 U	NA	NA	NA	0.19	0.12 U	NA
2-Methylphenol(o-Cresol)	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA
2-Nitroaniline	mg/kg	NA	3.3 U	3.3 U	NA	NA	NA	3.3 U	3.3 U	NA
2-Nitrophenol	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA
3&4-Methylphenol(m&p Cresol)	mg/kg	NA	0.83 U	0.83 U	NA	NA	NA	0.83 U	0.83 U	NA
3,3'-Dichlorobenzidine	mg/kg	NA	0.11 U	0.11 U	NA	NA	NA	0.11 U	0.11 U	NA
3-Nitroaniline	mg/kg	NA	3.3 U	3.3 U	NA	NA	NA	3.3 U	3.3 U	NA
4,6-Dinitro-2-methylphenol	mg/kg	NA	2 U	2 U	NA	NA	NA	2 U	2 U	NA
4-Bromophenylphenyl ether	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA
4-Chloro-3-methylphenol	mg/kg	NA	1.3 U	1.3 U	NA	NA	NA	1.3 U	1.3 U	NA
4-Chloroaniline	mg/kg	NA	0.33 U	0.33 U	NA	NA	NA	0.33 U	0.33 U	NA
4-Chlorophenylphenyl ether	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA
4-Nitroaniline	mg/kg	NA	3.3 U	3.3 U	NA	NA	NA	3.3 U	3.3 U	NA
4-Nitrophenol	mg/kg	NA	3.3 U	3.3 U	NA	NA	NA	3.3 U	3.3 U	NA
Acenaphthene	mg/kg	0.05 U	0.15 U	0.15 U	NA	NA	NA	0.15 U	0.15 U	NA
Acenaphthylene	mg/kg	0.05 U	0.07 U	0.07 U	NA	NA	NA	0.07 U	0.07 U	NA
Anthracene	mg/kg	0.08 U	0.39	0.3 U	NA	NA	NA	0.73	0.3 U	NA
Benzo(a)anthracene	mg/kg	0.12	1.07	0.07 U	NA	NA	NA	2.42	0.21	NA
Benzo(a)pyrene	mg/kg	0.11	1.1	0.07 U	NA	NA	NA	2.21	0.29	NA
Benzo(b)fluoranthene	mg/kg	0.15	1.2	0.06 U	NA	NA	NA	2.67	0.36	NA
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg	0.17	0.69	0.12 U	NA	NA	NA	0.99	0.25	NA
Benzo(k)fluoranthene	mg/kg	0.07	0.4	0.12 U	NA	NA	NA	0.81	0.16	NA
Benzyl alcohol	mg/kg	NA	1.3 U	1.3 U	NA	NA	NA	1.3 U	1.3 U	NA
bis(2chloro1methylethyl) ether	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

Chemical Name	Location ID	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-5/KP-SB02	B-6	B-6	B-6
	Field Sample ID:	B-5 (0-3)	B-5 (3-6)	B-5 (6-9)	B-5 (9-12)	KP-SB02(18-20)	KP-SB02(9-12)	B-6 (0-3)	B-6 (3-6)	B-6 (6-9)
	Sample Date	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	5/29/2012	5/29/2012	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010
	Depth Interval (ft bgs)	0- 3	3- 6	6- 9	9- 12	18- 20	9- 12	0- 3	3- 6	6- 9
bis(2-Chloroethoxy)methane	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA
bis(2-Chloroethyl) ether	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA
Bis(2-chloroisopropyl)ether	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA
bis(2-Ethylhexyl)phthalate	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA
Butylbenzylphthalate	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA
Carbazole	mg/kg	NA	0.13 U	0.13 U	NA	NA	NA	0.13 U	0.13 U	NA
Chrysene	mg/kg	0.11	0.97	0.09 U	NA	NA	NA	2.2	0.25	NA
Dibenz(a,h)anthracene	mg/kg	0.02 U	0.11 U	0.11 U	NA	NA	NA	0.11 U	0.11 U	NA
Dibenzofuran	mg/kg	NA	0.22 U	0.22 U	NA	NA	NA	0.22 U	0.22 U	NA
Diethylphthalate	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA
Dimethylphthalate	mg/kg	NA	3.3 U	3.3 U	NA	NA	NA	3.3 U	3.3 U	NA
Di-n-butylphthalate	mg/kg	NA	0.5 U	0.5 U	NA	NA	NA	0.5 U	0.5 U	NA
Di-n-octylphthalate	mg/kg	NA	0.86 U	0.86 U	NA	NA	NA	0.86 U	0.86 U	NA
Fluoranthene	mg/kg	0.21	1.9	0.09 U	NA	NA	NA	4.26	0.3	NA
Fluorene	mg/kg	0.03 U	0.14 U	0.14 U	NA	NA	NA	0.14 U	0.14 U	NA
Hexachloro-1,3-butadiene	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA
Hexachlorobenzene	mg/kg	NA	0.07 U	0.07 U	NA	NA	NA	0.07 U	0.07 U	NA
Hexachlorocyclopentadiene	mg/kg	NA	0.17 U	0.17 U	NA	NA	NA	0.17 U	0.17 U	NA
Hexachloroethane	mg/kg	NA	0.13 U	0.13 U	NA	NA	NA	0.13 U	0.13 U	NA
Indeno(1,2,3-cd)pyrene	mg/kg	0.12	0.46	0.13 U	NA	NA	NA	0.88	0.19	NA
Isophorone	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA
Naphthalene	mg/kg	0.05 U	0.49	0.09 U	NA	NA	NA	0.25	0.09 U	NA
Nitrobenzene	mg/kg	NA	0.24 U	0.24 U	NA	NA	NA	0.24 U	0.24 U	NA
N-Nitroso-di-n-propylamine	mg/kg	NA	0.02 U	0.02 U	NA	NA	NA	0.02 U	0.02 U	NA
N-Nitrosodiphenylamine	mg/kg	NA	0.67 U	0.67 U	NA	NA	NA	0.67 U	0.67 U	NA
Pentachlorophenol	mg/kg	NA	0.03 U	0.03 U	NA	NA	NA	0.03 U	0.03 U	NA
Phenanthrene	mg/kg	0.08	1.86	0.12 U	NA	NA	NA	3.95	0.12 U	NA
Phenol	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA	0.66 U	0.66 U	NA
Pyrene	mg/kg	0.19	2.57	0.07 U	NA	NA	NA	5.47	0.44	NA
Petroleum Hydrocarbons										
TPH (C06-C10)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	1,720	NA	NA	NA
TPH-DRO (C10-C28)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	43.6 J	NA	NA	NA

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

Chemical Name	Location ID	B-6	B-7/KP-SB03	B-7/KP-SB03	B-7/KP-SB03	B-7/KP-SB03	B-7/KP-SB03	B-8/KP-SB10
	Field Sample ID:	B-6 (9-12)	B-7 (0-3)	B-7 (3-6)	B-7 (6-9)	B-7 (9-12)	KP-SB03(9-12)	B-8 (0-3)
	Sample Date	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	5/29/2012	8/4/2010
	Depth Interval (ft bgs)	9- 12	0- 3	3- 6	6- 9	9- 12	9- 12	0- 3
pH	SU	NA	8.5	7.7	NA	NA	NA	8.8
Fractional Organic Carbon	%	NA	NA	NA	NA	NA	1.4	NA
Organic Carbon Content	%	NA	NA	NA	4.1	NA	NA	NA
Total Inorganics								
Aluminum	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Antimony	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Arsenic	mg/kg	NA	12	5.3	NA	NA	NA	5.8
Barium	mg/kg	NA	220	76	NA	NA	NA	200
Beryllium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cadmium	mg/kg	NA	0.78	1.8	NA	NA	NA	0.8
Calcium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Chromium	mg/kg	NA	33	8.7	NA	NA	NA	19
Cobalt	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Copper	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cyanide	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Iron	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lead	mg/kg	NA	180	36	NA	NA	NA	140
Magnesium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Manganese	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Mercury	mg/kg	NA	0.15	0.034 U	NA	NA	NA	0.063
Nickel	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Potassium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Selenium	mg/kg	NA	1.1 U	1.7	NA	NA	NA	1.1 U
Silver	mg/kg	NA	1.1 U	1.3 U	NA	NA	NA	1.1 U
Sodium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Thallium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Vanadium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Zinc	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TCLP Metals								
Arsenic, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Barium, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cadmium, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Chromium, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lead, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Mercury, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Selenium, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Silver, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

Chemical Name	Location ID	B-6	B-7/KP-SB03	B-7/KP-SB03	B-7/KP-SB03	B-7/KP-SB03	B-7/KP-SB03	B-8/KP-SB10
	Field Sample ID:	B-6 (9-12)	B-7 (0-3)	B-7 (3-6)	B-7 (6-9)	B-7 (9-12)	KP-SB03(9-12)	B-8 (0-3)
	Sample Date	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	5/29/2012	8/4/2010
	Depth Interval (ft bgs)	9- 12	0- 3	3- 6	6- 9	9- 12	9- 12	0- 3
Pesticides								
4,4'-DDD	mg/kg	NA	0.02 U	NA	NA	NA	NA	NA
4,4'-DDE	mg/kg	NA	0.02 U	NA	NA	NA	NA	NA
4,4'-DDT	mg/kg	NA	0.11	NA	NA	NA	NA	NA
Aldrin	mg/kg	NA	0.008 U	NA	NA	NA	NA	NA
alpha-BHC	mg/kg	NA	0.008 U	NA	NA	NA	NA	NA
beta-BHC	mg/kg	NA	0.008 U	NA	NA	NA	NA	NA
Chlordane (Technical)	mg/kg	NA	0.08 U	NA	NA	NA	NA	NA
delta-BHC	mg/kg	NA	0.008 U	NA	NA	NA	NA	NA
Dieldrin	mg/kg	NA	0.02 U	NA	NA	NA	NA	NA
Endosulfan I	mg/kg	NA	0.008 U	NA	NA	NA	NA	NA
Endosulfan II	mg/kg	NA	0.02 U	NA	NA	NA	NA	NA
Endosulfan sulfate	mg/kg	NA	0.02 U	NA	NA	NA	NA	NA
Endrin	mg/kg	NA	0.07	NA	NA	NA	NA	NA
Endrin aldehyde	mg/kg	NA	0.02 U	NA	NA	NA	NA	NA
Endrin ketone	mg/kg	NA	0.05	NA	NA	NA	NA	NA
gamma-BHC (Lindane)	mg/kg	NA	0.008 U	NA	NA	NA	NA	NA
Heptachlor	mg/kg	NA	0.008 U	NA	NA	NA	NA	NA
Heptachlor epoxide	mg/kg	NA	0.008 U	NA	NA	NA	NA	NA
Methoxychlor	mg/kg	NA	0.08 U	NA	NA	NA	NA	NA
Toxaphene	mg/kg	NA	0.16 U	NA	NA	NA	NA	NA
PCBS								
PCB-1016 (Aroclor 1016)	mg/kg	NA	0.08 U	NA	NA	NA	NA	NA
PCB-1221 (Aroclor 1221)	mg/kg	NA	0.08 U	NA	NA	NA	NA	NA
PCB-1232 (Aroclor 1232)	mg/kg	NA	0.08 U	NA	NA	NA	NA	NA
PCB-1242 (Aroclor 1242)	mg/kg	NA	0.08 U	NA	NA	NA	NA	NA
PCB-1248 (Aroclor 1248)	mg/kg	NA	0.08 U	NA	NA	NA	NA	NA
PCB-1254 (Aroclor 1254)	mg/kg	NA	0.16 U	NA	NA	NA	NA	NA
PCB-1260 (Aroclor 1260)	mg/kg	NA	0.16 U	NA	NA	NA	NA	NA
Herbicides								
2,4,5-T	mg/kg	NA	0.01 U	NA	NA	NA	NA	0.01 U
2,4,5-TP (Silvex)	mg/kg	NA	0.01 U	NA	NA	NA	NA	0.01 U
2,4-D	mg/kg	NA	0.01 U	NA	NA	NA	NA	0.01 U
Dalapon	mg/kg	NA	0.05 U	NA	NA	NA	NA	0.05 U
Dinoseb	mg/kg	NA	0.02 U	NA	NA	NA	NA	0.02 U
Picloram	mg/kg	NA	0.01 U	NA	NA	NA	NA	0.01 U

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

Chemical Name	Location ID	B-6	B-7/KP-SB03	B-7/KP-SB03	B-7/KP-SB03	B-7/KP-SB03	B-7/KP-SB03	B-8/KP-SB10
	Field Sample ID:	B-6 (9-12)	B-7 (0-3)	B-7 (3-6)	B-7 (6-9)	B-7 (9-12)	KP-SB03(9-12)	B-8 (0-3)
	Sample Date	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	5/29/2012	8/4/2010
	Depth Interval (ft bgs)	9- 12	0- 3	3- 6	6- 9	9- 12	9- 12	0- 3
VOCs								
1,1,1,2-Tetrachloroethane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1,1,1-Trichloroethane	mg/kg	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	NA	NA
1,1,2,2-Tetrachloroethane	mg/kg	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	NA	NA
1,1,2-Trichloroethane	mg/kg	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	NA	NA
1,1-Dichloroethane	mg/kg	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	NA	NA
1,1-Dichloroethene	mg/kg	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	NA	NA
1,1-Dichloropropene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1,2,3-Trichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1,2,3-Trichloropropane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1,2,4-Trichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1,2,4-Trimethylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1,2-Dibromoethane (EDB)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1,2-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1,2-Dichloroethane	mg/kg	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	NA	NA
1,2-Dichloropropane	mg/kg	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	NA	NA
1,3,5-Trimethylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1,3-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1,3-Dichloropropane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1,4-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1,4-Difluorobenzene	mg/kg	NA	0.06	0.08	NA	NA	NA	0.06
2,2-Dichloropropane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2-Butanone (MEK)	mg/kg	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	NA	NA
2-Chlorotoluene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2-Hexanone	mg/kg	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	NA	NA
4-Chlorotoluene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	mg/kg	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	NA	NA
Acetone	mg/kg	0.05 U	0.05 U	0.05 U	0.05 U	0.05 U	NA	NA
Acrolein	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Acrylonitrile	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Benzene	mg/kg	0.005 U	0.005 U	0.007	0.008	0.005 U	NA	0.005 U
Bromobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Bromochloromethane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Bromodichloromethane	mg/kg	0.002 U	0.002 U	0.002 U	0.002 U	0.002 U	NA	NA
Bromoform	mg/kg	0.002 U	0.002 U	0.002 U	0.002 U	0.002 U	NA	NA
Bromomethane	mg/kg	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	NA	NA
Carbon disulfide	mg/kg	0.005 U	0.01	0.02	0.005 U	0.005 U	NA	NA
Carbon tetrachloride	mg/kg	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	NA	NA

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

Chemical Name	Location ID	B-6	B-7/KP-SB03	B-7/KP-SB03	B-7/KP-SB03	B-7/KP-SB03	B-7/KP-SB03	B-8/KP-SB10
	Field Sample ID:	B-6 (9-12)	B-7 (0-3)	B-7 (3-6)	B-7 (6-9)	B-7 (9-12)	KP-SB03(9-12)	B-8 (0-3)
	Sample Date	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	5/29/2012	8/4/2010
	Depth Interval (ft bgs)	9- 12	0- 3	3- 6	6- 9	9- 12	9- 12	0- 3
Chlorobenzene	mg/kg	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	NA	NA
Chloroethane	mg/kg	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	NA	NA
Chloroform	mg/kg	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	NA	NA
Chloromethane	mg/kg	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	NA	NA
cis-1,2-Dichloroethene	mg/kg	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	NA	NA
cis-1,3-Dichloropropene	mg/kg	0.002 U	0.002 U	0.002 U	0.002 U	0.002 U	NA	NA
Dibromochloromethane	mg/kg	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	NA	NA
Dibromomethane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dichlorodifluoromethane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Ethyl methacrylate	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Ethylbenzene	mg/kg	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	NA	0.005 U
Hexachloro-1,3-butadiene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Iodomethane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Isopropylbenzene (Cumene)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Methylene Chloride	mg/kg	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	NA	NA
Methyl-tert-butyl ether	mg/kg	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	NA	NA
Naphthalene, VOC	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
n-Butylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
n-Hexane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
n-Propylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Pentafluorobenzene	mg/kg	NA	0.06	0.08	NA	NA	NA	0.06
p-Isopropyltoluene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
sec-Butylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Styrene	mg/kg	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	NA	NA
tert-Butylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Tetrachloroethene	mg/kg	0.08	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	NA	NA
Toluene	mg/kg	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	NA	0.005 U
trans-1,2-Dichloroethene	mg/kg	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	0.005 U	NA	NA
trans-1,3-Dichloropropene	mg/kg	0.002 U	0.002 U	0.002 U	0.002 U	0.002 U	NA	NA
trans-1,4-Dichloro-2-butene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Trichloroethene	mg/kg	0.005 U	0.03	0.04	0.009	0.005 U	NA	NA
Trichlorofluoromethane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Vinyl acetate	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Vinyl chloride	mg/kg	0.002 U	0.002 U	0.002 U	0.002 U	0.002 U	NA	NA
Xylene (Total)	mg/kg	0.005 U	0.005 U	0.008	0.005 U	0.005 U	NA	0.005 U

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

	Location ID	B-6	B-7/KP-SB03	B-7/KP-SB03	B-7/KP-SB03	B-7/KP-SB03	B-7/KP-SB03	B-8/KP-SB10
	Field Sample ID:	B-6 (9-12)	B-7 (0-3)	B-7 (3-6)	B-7 (6-9)	B-7 (9-12)	KP-SB03(9-12)	B-8 (0-3)
	Sample Date	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	5/29/2012	8/4/2010
Chemical Name	Depth Interval (ft bgs)	9- 12	0- 3	3- 6	6- 9	9- 12	9- 12	0- 3
SVOCs								
1,2,4-Trichlorobenzene	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA	NA
1,2-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA	NA
1,3-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA	NA
1,4-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA	NA
2,4,5-Trichlorophenol	mg/kg	NA	0.22 U	0.22 U	NA	NA	0.4 U	NA
2,4,6-Trichlorophenol	mg/kg	NA	0.06 U	0.06 U	NA	NA	0.4 U	NA
2,4-Dichlorophenol	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	0.4 U	NA
2,4-Dimethylphenol	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	0.4 U	NA
2,4-Dinitrophenol	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	1.9 U	NA
2,4-Dinitrotoluene	mg/kg	NA	0.21 U	0.21 U	NA	NA	0.4 U	NA
2,6-Dinitrotoluene	mg/kg	NA	0.1 U	0.1 U	NA	NA	0.4 U	NA
2-Chloronaphthalene	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	0.4 U	NA
2-Chlorophenol	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	0.4 U	NA
2-Methylnaphthalene	mg/kg	NA	0.12 U	0.4	NA	NA	0.4 U	NA
2-Methylphenol(o-Cresol)	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	0.4 U	NA
2-Nitroaniline	mg/kg	NA	3.3 U	3.3 U	NA	NA	1.9 U	NA
2-Nitrophenol	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	0.4 U	NA
3&4-Methylphenol(m&p Cresol)	mg/kg	NA	0.83 U	0.83 U	NA	NA	0.79 U	NA
3,3'-Dichlorobenzidine	mg/kg	NA	0.11 U	0.11 U	NA	NA	0.79 U	NA
3-Nitroaniline	mg/kg	NA	3.3 U	3.3 U	NA	NA	1.9 U	NA
4,6-Dinitro-2-methylphenol	mg/kg	NA	2 U	2 U	NA	NA	1.9 U	NA
4-Bromophenylphenyl ether	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	0.4 U	NA
4-Chloro-3-methylphenol	mg/kg	NA	1.3 U	1.3 U	NA	NA	0.79 U	NA
4-Chloroaniline	mg/kg	NA	0.33 U	0.33 U	NA	NA	0.79 U	NA
4-Chlorophenylphenyl ether	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	0.4 U	NA
4-Nitroaniline	mg/kg	NA	3.3 U	3.3 U	NA	NA	1.9 U	NA
4-Nitrophenol	mg/kg	NA	3.3 U	3.3 U	NA	NA	1.9 U	NA
Acenaphthene	mg/kg	NA	0.15 U	0.15 U	0.05 U	NA	0.4 UJ	0.67
Acenaphthylene	mg/kg	NA	0.07 U	0.07 U	0.05 U	NA	0.4 UJ	0.35
Anthracene	mg/kg	NA	0.41	0.43	0.08 U	NA	0.4 U	2.47
Benzo(a)anthracene	mg/kg	NA	1.76	1.65	0.008 U	NA	0.4 UJ	9.27
Benzo(a)pyrene	mg/kg	NA	1.91	1.88	0.02 U	NA	0.4 U	9.36
Benzo(b)fluoranthene	mg/kg	NA	2.24	2.03	0.01 U	NA	0.4 U	11.5
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg	NA	1.21	1.21	0.02 U	NA	0.4 U	4.63
Benzo(k)fluoranthene	mg/kg	NA	0.66	0.75	0.01 U	NA	0.4 U	3.95
Benzyl alcohol	mg/kg	NA	1.3 U	1.3 U	NA	NA	0.79 U	NA
bis(2chloro1methylethyl) ether	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	0.4 U	NA

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

	Location ID	B-6	B-7/KP-SB03	B-7/KP-SB03	B-7/KP-SB03	B-7/KP-SB03	B-7/KP-SB03	B-8/KP-SB10
	Field Sample ID:	B-6 (9-12)	B-7 (0-3)	B-7 (3-6)	B-7 (6-9)	B-7 (9-12)	KP-SB03(9-12)	B-8 (0-3)
	Sample Date	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	8/4/2010	5/29/2012	8/4/2010
Chemical Name	Depth Interval (ft bgs)	9- 12	0- 3	3- 6	6- 9	9- 12	9- 12	0- 3
bis(2-Chloroethoxy)methane	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	0.4 U	NA
bis(2-Chloroethyl) ether	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	0.4 U	NA
Bis(2-chloroisopropyl)ether	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	NA	NA
bis(2-Ethylhexyl)phthalate	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	0.4 U	NA
Butylbenzylphthalate	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	0.4 U	NA
Carbazole	mg/kg	NA	0.13 U	0.13 U	NA	NA	NA	NA
Chrysene	mg/kg	NA	1.95	1.53	0.05 U	NA	0.4 UJ	8.17
Dibenz(a,h)anthracene	mg/kg	NA	0.11 U	0.11 U	0.02 U	NA	0.4 U	0.35
Dibenzofuran	mg/kg	NA	0.22 U	0.22 U	NA	NA	0.4 U	NA
Diethylphthalate	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	0.4 U	NA
Dimethylphthalate	mg/kg	NA	3.3 U	3.3 U	NA	NA	0.4 U	NA
Di-n-butylphthalate	mg/kg	NA	0.5 U	0.5 U	NA	NA	0.4 U	NA
Di-n-octylphthalate	mg/kg	NA	0.86 U	0.86 U	NA	NA	0.4 U	NA
Fluoranthene	mg/kg	NA	3.38	3.25	0.05 U	NA	0.4 U	17.6
Fluorene	mg/kg	NA	0.14 U	0.14 U	0.03 U	NA	0.4 UJ	0.78
Hexachloro-1,3-butadiene	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	0.4 U	NA
Hexachlorobenzene	mg/kg	NA	0.07 U	0.07 U	NA	NA	0.4 U	NA
Hexachlorocyclopentadiene	mg/kg	NA	0.17 U	0.17 U	NA	NA	0.4 U	NA
Hexachloroethane	mg/kg	NA	0.13 U	0.13 U	NA	NA	0.4 U	NA
Indeno(1,2,3-cd)pyrene	mg/kg	NA	0.82	0.87	0.02 U	NA	0.4 U	4.29
Isophorone	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	0.4 U	NA
Naphthalene	mg/kg	NA	0.09 U	0.37	0.05 U	NA	0.4 U	0.41
Nitrobenzene	mg/kg	NA	0.24 U	0.24 U	NA	NA	0.4 U	NA
N-Nitroso-di-n-propylamine	mg/kg	NA	0.02 U	0.02 U	NA	NA	0.4 U	NA
N-Nitrosodiphenylamine	mg/kg	NA	0.67 U	0.67 U	NA	NA	0.4 U	NA
Pentachlorophenol	mg/kg	NA	0.03 U	0.03 U	NA	NA	1.9 U	NA
Phenanthrene	mg/kg	NA	2.25	2.51	0.03 U	NA	0.4 U	7.63
Phenol	mg/kg	NA	0.66 U	0.66 U	NA	NA	0.4 U	NA
Pyrene	mg/kg	NA	4.56	4.77	0.05 U	NA	0.4 U	15.2
Petroleum Hydrocarbons								
TPH (C06-C10)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TPH-DRO (C10-C28)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

Chemical Name	Location ID	B-8/KP-SB10	B-8/KP-SB10	B-8/KP-SB10	KP-SB04	KP-SB04	KP-SB05	KP-SB05
	Field Sample ID:	KP-SB10(12-14)	KP-SB10(12-14)D	KP-SB10(3-5)	KP-SB04(10-12)	KP-SB04(14-16)	KP-SB05(11-13)	KP-SB05(14-16)
	Sample Date	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012
	Depth Interval (ft bgs)	12- 14	12- 14	3- 5	10- 12	14- 16	11- 13	14- 16
pH	SU	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Fractional Organic Carbon	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Organic Carbon Content	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Total Inorganics								
Aluminum	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Antimony	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Arsenic	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Barium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Beryllium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cadmium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Calcium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Chromium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cobalt	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Copper	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cyanide	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Iron	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lead	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Magnesium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Manganese	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Mercury	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nickel	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Potassium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Selenium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Silver	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sodium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Thallium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Vanadium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Zinc	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TCLP Metals								
Arsenic, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Barium, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cadmium, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Chromium, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lead, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Mercury, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Selenium, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Silver, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

Chemical Name	Location ID	B-8/KP-SB10	B-8/KP-SB10	B-8/KP-SB10	KP-SB04	KP-SB04	KP-SB05	KP-SB05
	Field Sample ID:	KP-SB10(12-14)	KP-SB10(12-14)D	KP-SB10(3-5)	KP-SB04(10-12)	KP-SB04(14-16)	KP-SB05(11-13)	KP-SB05(14-16)
	Sample Date	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012
	Depth Interval (ft bgs)	12- 14	12- 14	3- 5	10- 12	14- 16	11- 13	14- 16
Pesticides								
4,4'-DDD	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4,4'-DDE	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4,4'-DDT	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Aldrin	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
alpha-BHC	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
beta-BHC	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Chlordane (Technical)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
delta-BHC	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dieldrin	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Endosulfan I	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Endosulfan II	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Endosulfan sulfate	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Endrin	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Endrin aldehyde	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Endrin ketone	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
gamma-BHC (Lindane)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Heptachlor	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Heptachlor epoxide	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Methoxychlor	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Toxaphene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PCBS								
PCB-1016 (Aroclor 1016)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PCB-1221 (Aroclor 1221)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PCB-1232 (Aroclor 1232)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PCB-1242 (Aroclor 1242)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PCB-1248 (Aroclor 1248)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PCB-1254 (Aroclor 1254)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PCB-1260 (Aroclor 1260)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Herbicides								
2,4,5-T	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2,4,5-TP (Silvex)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2,4-D	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dalapon	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dinoseb	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Picloram	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

Chemical Name	Location ID	B-8/KP-SB10	B-8/KP-SB10	B-8/KP-SB10	KP-SB04	KP-SB04	KP-SB05	KP-SB05
	Field Sample ID:	KP-SB10(12-14)	KP-SB10(12-14)D	KP-SB10(3-5)	KP-SB04(10-12)	KP-SB04(14-16)	KP-SB05(11-13)	KP-SB05(14-16)
	Sample Date	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012
	Depth Interval (ft bgs)	12- 14	12- 14	3- 5	10- 12	14- 16	11- 13	14- 16
VOCs								
1,1,1,2-Tetrachloroethane	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
1,1,1-Trichloroethane	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
1,1,2,2-Tetrachloroethane	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
1,1,2-Trichloroethane	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
1,1-Dichloroethane	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
1,1-Dichloroethene	mg/kg	NA	NA	NA	0.35 J	0.18 J	0.32 J	0.081
1,1-Dichloropropene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
1,2,3-Trichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
1,2,3-Trichloropropane	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
1,2,4-Trichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
1,2,4-Trimethylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.018 J	0.012 J	0.012 J	0.0062 U
1,2-Dibromoethane (EDB)	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
1,2-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
1,2-Dichloroethane	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
1,2-Dichloropropane	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
1,3,5-Trimethylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0061 J	0.004 J	0.0036 J	0.0062 U
1,3-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
1,3-Dichloropropane	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
1,4-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
1,4-Difluorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2,2-Dichloropropane	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
2-Butanone (MEK)	mg/kg	NA	NA	NA	0.022 U	0.024 U	0.022 U	0.031 U
2-Chlorotoluene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
2-Hexanone	mg/kg	NA	NA	NA	0.09 U	0.095 U	0.089 U	0.12 U
4-Chlorotoluene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	mg/kg	NA	NA	NA	0.022 U	0.024 U	0.022 U	0.031 U
Acetone	mg/kg	NA	NA	NA	0.09 U	0.095 U	0.089 U	0.12 U
Acrolein	mg/kg	NA	NA	NA	0.09 U	0.095 U	0.089 U	0.12 U
Acrylonitrile	mg/kg	NA	NA	NA	0.09 U	0.095 U	0.089 U	0.12 U
Benzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0015 J	0.0044 U	0.0062 U
Bromobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
Bromochloromethane	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
Bromodichloromethane	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
Bromoform	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
Bromomethane	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
Carbon disulfide	mg/kg	NA	NA	NA	0.009 U	0.0095 U	0.0089 U	0.012 U
Carbon tetrachloride	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

Chemical Name	Location ID	B-8/KP-SB10	B-8/KP-SB10	B-8/KP-SB10	KP-SB04	KP-SB04	KP-SB05	KP-SB05
	Field Sample ID:	KP-SB10(12-14)	KP-SB10(12-14)D	KP-SB10(3-5)	KP-SB04(10-12)	KP-SB04(14-16)	KP-SB05(11-13)	KP-SB05(14-16)
	Sample Date	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012
	Depth Interval (ft bgs)	12- 14	12- 14	3- 5	10- 12	14- 16	11- 13	14- 16
Chlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
Chloroethane	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
Chloroform	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
Chloromethane	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
cis-1,2-Dichloroethene	mg/kg	NA	NA	NA	2.6 J	0.28 J	6.3 J	0.19
cis-1,3-Dichloropropene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
Dibromochloromethane	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
Dibromomethane	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
Dichlorodifluoromethane	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
Ethyl methacrylate	mg/kg	NA	NA	NA	0.09 U	0.095 U	0.089 U	0.12 U
Ethylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.008 J	0.0038 J	0.0056 J	0.0062 U
Hexachloro-1,3-butadiene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
Iodomethane	mg/kg	NA	NA	NA	0.09 U	0.095 U	0.089 U	0.12 U
Isopropylbenzene (Cumene)	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
Methylene Chloride	mg/kg	NA	NA	NA	0.018 U	0.019 U	0.018 U	0.025 U
Methyl-tert-butyl ether	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
Naphthalene, VOC	mg/kg	NA	NA	NA	0.0032 J	0.0039 J	0.0046 J	0.0062 U
n-Butylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
n-Hexane	mg/kg	NA	NA	NA	0.013 J	0.0079 J	0.0098 J	0.0062 U
n-Propylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0059 J	0.0029 J	0.0037 J	0.0062 U
Pentafluorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
p-Isopropyltoluene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
sec-Butylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
Styrene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
tert-Butylbenzene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
Tetrachloroethene	mg/kg	NA	NA	NA	4.1 J	0.28 J	2.7 J	0.0061 J
Toluene	mg/kg	NA	NA	NA	0.036 J	0.016 J	0.033 J	0.0031 J
trans-1,2-Dichloroethene	mg/kg	NA	NA	NA	0.028 J	0.011 J	0.036 J	0.0058 J
trans-1,3-Dichloropropene	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
trans-1,4-Dichloro-2-butene	mg/kg	NA	NA	NA	0.09 U	0.095 U	0.089 U	0.12 U
Trichloroethene	mg/kg	NA	NA	NA	3,510 J	894 J	3,590 J	338
Trichlorofluoromethane	mg/kg	NA	NA	NA	0.0045 U	0.0047 U	0.0044 U	0.0062 U
Vinyl acetate	mg/kg	NA	NA	NA	0.09 U	0.095 U	0.089 U	0.12 U
Vinyl chloride	mg/kg	NA	NA	NA	0.088 J	0.41 J	0.38 J	0.23
Xylene (Total)	mg/kg	NA	NA	NA	0.033 J	0.011 J	0.022 J	0.012 U

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

Chemical Name	Location ID	B-8/KP-SB10	B-8/KP-SB10	B-8/KP-SB10	KP-SB04	KP-SB04	KP-SB05	KP-SB05
	Field Sample ID:	KP-SB10(12-14)	KP-SB10(12-14)D	KP-SB10(3-5)	KP-SB04(10-12)	KP-SB04(14-16)	KP-SB05(11-13)	KP-SB05(14-16)
	Sample Date	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012
	Depth Interval (ft bgs)	12- 14	12- 14	3- 5	10- 12	14- 16	11- 13	14- 16
SVOCs								
1,2,4-Trichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1,2-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1,3-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1,4-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2,4,5-Trichlorophenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2,4,6-Trichlorophenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2,4-Dichlorophenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2,4-Dimethylphenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2,4-Dinitrophenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2,4-Dinitrotoluene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2,6-Dinitrotoluene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2-Chloronaphthalene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2-Chlorophenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2-Methylnaphthalene	mg/kg	0.21	0.11	0.14	NA	NA	NA	NA
2-Methylphenol(o-Cresol)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2-Nitroaniline	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2-Nitrophenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3&4-Methylphenol(m&p Cresol)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3,3'-Dichlorobenzidine	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3-Nitroaniline	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4,6-Dinitro-2-methylphenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4-Bromophenylphenyl ether	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4-Chloro-3-methylphenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4-Chloroaniline	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4-Chlorophenylphenyl ether	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4-Nitroaniline	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4-Nitrophenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Acenaphthene	mg/kg	0.52	0.36	0.36	NA	NA	NA	NA
Acenaphthylene	mg/kg	0.096	0.095	0.12	NA	NA	NA	NA
Anthracene	mg/kg	1.2	0.89	0.94	NA	NA	NA	NA
Benzo(a)anthracene	mg/kg	2.2	2.1	2.4	NA	NA	NA	NA
Benzo(a)pyrene	mg/kg	2	1.9	2.2	NA	NA	NA	NA
Benzo(b)fluoranthene	mg/kg	1.9	2.1	2.4	NA	NA	NA	NA
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg	1.2	1.3	1.5	NA	NA	NA	NA
Benzo(k)fluoranthene	mg/kg	1.8	1.7	2	NA	NA	NA	NA
Benzyl alcohol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
bis(2chloro1methylethyl) ether	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

Chemical Name	Location ID	B-8/KP-SB10	B-8/KP-SB10	B-8/KP-SB10	KP-SB04	KP-SB04	KP-SB05	KP-SB05
	Field Sample ID:	KP-SB10(12-14)	KP-SB10(12-14)D	KP-SB10(3-5)	KP-SB04(10-12)	KP-SB04(14-16)	KP-SB05(11-13)	KP-SB05(14-16)
	Sample Date	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012
	Depth Interval (ft bgs)	12- 14	12- 14	3- 5	10- 12	14- 16	11- 13	14- 16
bis(2-Chloroethoxy)methane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
bis(2-Chloroethyl) ether	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Bis(2-chloroisopropyl)ether	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
bis(2-Ethylhexyl)phthalate	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Butylbenzylphthalate	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Carbazole	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Chrysene	mg/kg	2.5	2.4	2.8	NA	NA	NA	NA
Dibenz(a,h)anthracene	mg/kg	0.66	0.66	0.77	NA	NA	NA	NA
Dibenzofuran	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Diethylphthalate	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dimethylphthalate	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Di-n-butylphthalate	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Di-n-octylphthalate	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Fluoranthene	mg/kg	5.1	4.7	5.2	NA	NA	NA	NA
Fluorene	mg/kg	0.67	0.43	0.44	NA	NA	NA	NA
Hexachloro-1,3-butadiene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Hexachlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Hexachlorocyclopentadiene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Hexachloroethane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Indeno(1,2,3-cd)pyrene	mg/kg	1.1	1.2	1.4	NA	NA	NA	NA
Isophorone	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Naphthalene	mg/kg	0.35	0.2	0.26	NA	NA	NA	NA
Nitrobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
N-Nitroso-di-n-propylamine	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
N-Nitrosodiphenylamine	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Pentachlorophenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Phenanthrene	mg/kg	4.6	3.5	3.9	NA	NA	NA	NA
Phenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Pyrene	mg/kg	4.1	3.8	4.3	NA	NA	NA	NA
Petroleum Hydrocarbons								
TPH (C06-C10)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TPH-DRO (C10-C28)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

Chemical Name	Location ID	KP-SB06	KP-SB06	KP-SB07	KP-SB07	KP-SB08	KP-SB08
	Field Sample ID:	KP-SB06(10-12)	KP-SB06(14-16)	KP-SB07(8-10)	KP-SB07(14-16)	KP-SB08(4-6)	KP-SB08(15-17)
	Sample Date	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012
	Depth Interval (ft bgs)	10- 12	14- 16	8- 10	14- 16	4- 6	15- 17
pH	SU	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Fractional Organic Carbon	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Organic Carbon Content	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Total Inorganics							
Aluminum	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Antimony	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Arsenic	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Barium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Beryllium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cadmium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Calcium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Chromium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cobalt	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Copper	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cyanide	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Iron	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lead	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Magnesium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Manganese	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Mercury	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nickel	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Potassium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Selenium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Silver	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sodium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Thallium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Vanadium	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Zinc	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TCLP Metals							
Arsenic, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Barium, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cadmium, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Chromium, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lead, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Mercury, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Selenium, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Silver, TCLP	mg/L	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

Chemical Name	Location ID	KP-SB06	KP-SB06	KP-SB07	KP-SB07	KP-SB08	KP-SB08
	Field Sample ID:	KP-SB06(10-12)	KP-SB06(14-16)	KP-SB07(8-10)	KP-SB07(14-16)	KP-SB08(4-6)	KP-SB08(15-17)
	Sample Date	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012
	Depth Interval (ft bgs)	10- 12	14- 16	8- 10	14- 16	4- 6	15- 17
Pesticides							
4,4'-DDD	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4,4'-DDE	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4,4'-DDT	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Aldrin	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
alpha-BHC	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
beta-BHC	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Chlordane (Technical)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
delta-BHC	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dieldrin	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Endosulfan I	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Endosulfan II	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Endosulfan sulfate	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Endrin	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Endrin aldehyde	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Endrin ketone	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
gamma-BHC (Lindane)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Heptachlor	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Heptachlor epoxide	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Methoxychlor	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Toxaphene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PCBS							
PCB-1016 (Aroclor 1016)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PCB-1221 (Aroclor 1221)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PCB-1232 (Aroclor 1232)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PCB-1242 (Aroclor 1242)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PCB-1248 (Aroclor 1248)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PCB-1254 (Aroclor 1254)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PCB-1260 (Aroclor 1260)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Herbicides							
2,4,5-T	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2,4,5-TP (Silvex)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2,4-D	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dalapon	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dinoseb	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Picloram	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

Chemical Name	Location ID	KP-SB06	KP-SB06	KP-SB07	KP-SB07	KP-SB08	KP-SB08
	Field Sample ID:	KP-SB06(10-12)	KP-SB06(14-16)	KP-SB07(8-10)	KP-SB07(14-16)	KP-SB08(4-6)	KP-SB08(15-17)
	Sample Date	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012
	Depth Interval (ft bgs)	10- 12	14- 16	8- 10	14- 16	4- 6	15- 17
VOCs							
1,1,1,2-Tetrachloroethane	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
1,1,1-Trichloroethane	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
1,1,2,2-Tetrachloroethane	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
1,1,2-Trichloroethane	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0041 J	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
1,1-Dichloroethane	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
1,1-Dichloroethene	mg/kg	1.2 J	0.26	0.013	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
1,1-Dichloropropene	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
1,2,3-Trichlorobenzene	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
1,2,3-Trichloropropane	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
1,2,4-Trichlorobenzene	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
1,2,4-Trimethylbenzene	mg/kg	0.05	0.028	0.0043 U	0.0046 U	4.1	0.06
1,2-Dibromoethane (EDB)	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
1,2-Dichlorobenzene	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.042	0.0028 J
1,2-Dichloroethane	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
1,2-Dichloropropane	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
1,3,5-Trimethylbenzene	mg/kg	0.018	0.011	0.0043 U	0.0046 U	0.035	0.012
1,3-Dichlorobenzene	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
1,3-Dichloropropane	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
1,4-Dichlorobenzene	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0084	0.0055 U
1,4-Difluorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2,2-Dichloropropane	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
2-Butanone (MEK)	mg/kg	0.024 U	0.025 U	0.021 U	0.023 U	0.022 U	0.046
2-Chlorotoluene	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
2-Hexanone	mg/kg	0.27	0.099 U	0.085 U	0.093 U	0.31	0.11 U
4-Chlorotoluene	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	mg/kg	0.024 U	0.025 U	0.021 U	0.023 U	0.022 U	0.027 U
Acetone	mg/kg	0.096 U	0.099 U	0.085 U	0.093 U	0.16	0.093 J
Acrolein	mg/kg	0.096 U	0.099 U	0.085 U	0.093 U	0.089 U	0.11 U
Acrylonitrile	mg/kg	0.096 U	0.099 U	0.085 U	0.093 U	0.089 U	0.11 U
Benzene	mg/kg	0.0048 U	0.0039 J	0.0043 U	0.0046 U	0.0036 J	0.0055 U
Bromobenzene	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
Bromochloromethane	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
Bromodichloromethane	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
Bromoform	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
Bromomethane	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
Carbon disulfide	mg/kg	0.0096 U	0.0027 J	0.0085 U	0.0093 U	0.0089 U	0.011 U
Carbon tetrachloride	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

Chemical Name	Location ID	KP-SB06	KP-SB06	KP-SB07	KP-SB07	KP-SB08	KP-SB08
	Field Sample ID:	KP-SB06(10-12)	KP-SB06(14-16)	KP-SB07(8-10)	KP-SB07(14-16)	KP-SB08(4-6)	KP-SB08(15-17)
	Sample Date	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012
	Depth Interval (ft bgs)	10- 12	14- 16	8- 10	14- 16	4- 6	15- 17
Chlorobenzene	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.092	0.0062
Chloroethane	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
Chloroform	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
Chloromethane	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
cis-1,2-Dichloroethene	mg/kg	22.2	22.4	31.2	0.0046 U	0.0045 U	28.1
cis-1,3-Dichloropropene	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
Dibromochloromethane	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
Dibromomethane	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
Dichlorodifluoromethane	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
Ethyl methacrylate	mg/kg	0.096 U	0.099 U	0.085 U	0.093 U	0.089 U	0.11 U
Ethylbenzene	mg/kg	0.018	0.0073	0.0043 U	0.0046 U	0.0034 J	0.0028 J
Hexachloro-1,3-butadiene	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
Iodomethane	mg/kg	0.096 U	0.099 U	0.085 U	0.093 U	0.089 U	0.11 U
Isopropylbenzene (Cumene)	mg/kg	0.01	0.0036 J	0.0043 U	0.0046 U	0.041	0.0065
Methylene Chloride	mg/kg	0.019 U	0.02 U	0.017 U	0.019 U	0.018 U	0.022 U
Methyl-tert-butyl ether	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
Naphthalene, VOC	mg/kg	0.0042 J	0.0027 J	0.0043 U	0.0046 U	0.039	0.004 J
n-Butylbenzene	mg/kg	0.0087	0.0032 J	0.0043 U	0.0046 U	0.048	0.0057
n-Hexane	mg/kg	0.047	0.043	0.0043 U	0.0046 U	0.5	0.05
n-Propylbenzene	mg/kg	0.012	0.0068	0.0043 U	0.0046 U	0.13	0.014
Pentafluorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
p-Isopropyltoluene	mg/kg	0.015	0.0043 J	0.0043 U	0.0046 U	0.034	0.0069
sec-Butylbenzene	mg/kg	0.0048	0.0027 J	0.0043 U	0.0046 U	0.03	0.0034 J
Styrene	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
tert-Butylbenzene	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
Tetrachloroethene	mg/kg	3.8	0.82 J	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0027 J
Toluene	mg/kg	0.075	0.029	0.0043 U	0.0046 U	0.0027 J	0.0041 J
trans-1,2-Dichloroethene	mg/kg	0.18	0.12	0.12	0.0046 U	0.0045 U	0.0086
trans-1,3-Dichloropropene	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
trans-1,4-Dichloro-2-butene	mg/kg	0.096 U	0.099 U	0.085 U	0.093 U	0.089 U	0.11 U
Trichloroethene	mg/kg	4,230	1,220	68.3	0.0046 U	0.0015 J	0.11
Trichlorofluoromethane	mg/kg	0.0048 U	0.005 U	0.0043 U	0.0046 U	0.0045 U	0.0055 U
Vinyl acetate	mg/kg	0.096 U	0.099 U	0.085 U	0.093 U	0.089 U	0.11 U
Vinyl chloride	mg/kg	0.58	0.49	2	0.0046 U	0.0045 U	0.14
Xylene (Total)	mg/kg	0.072	0.026	0.0085 U	0.0093 U	0.022	0.019

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

	Location ID	KP-SB06	KP-SB06	KP-SB07	KP-SB07	KP-SB08	KP-SB08
	Field Sample ID:	KP-SB06(10-12)	KP-SB06(14-16)	KP-SB07(8-10)	KP-SB07(14-16)	KP-SB08(4-6)	KP-SB08(15-17)
	Sample Date	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012
Chemical Name	Depth Interval (ft bgs)	10- 12	14- 16	8- 10	14- 16	4- 6	15- 17
SVOCs							
1,2,4-Trichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1,2-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1,3-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1,4-Dichlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2,4,5-Trichlorophenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2,4,6-Trichlorophenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2,4-Dichlorophenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2,4-Dimethylphenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2,4-Dinitrophenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2,4-Dinitrotoluene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2,6-Dinitrotoluene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2-Chloronaphthalene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2-Chlorophenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2-Methylnaphthalene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2-Methylphenol(o-Cresol)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2-Nitroaniline	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2-Nitrophenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3&4-Methylphenol(m&p Cresol)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3,3'-Dichlorobenzidine	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3-Nitroaniline	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4,6-Dinitro-2-methylphenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4-Bromophenylphenyl ether	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4-Chloro-3-methylphenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4-Chloroaniline	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4-Chlorophenylphenyl ether	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4-Nitroaniline	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4-Nitrophenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Acenaphthene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Acenaphthylene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Anthracene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Benzo(a)anthracene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Benzo(a)pyrene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Benzo(b)fluoranthene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Benzo(k)fluoranthene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Benzyl alcohol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
bis(2chloro1methylethyl) ether	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

	Location ID	KP-SB06	KP-SB06	KP-SB07	KP-SB07	KP-SB08	KP-SB08
	Field Sample ID:	KP-SB06(10-12)	KP-SB06(14-16)	KP-SB07(8-10)	KP-SB07(14-16)	KP-SB08(4-6)	KP-SB08(15-17)
	Sample Date	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012	5/29/2012
Chemical Name	Depth Interval (ft bgs)	10- 12	14- 16	8- 10	14- 16	4- 6	15- 17
bis(2-Chloroethoxy)methane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
bis(2-Chloroethyl) ether	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Bis(2-chloroisopropyl)ether	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
bis(2-Ethylhexyl)phthalate	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Butylbenzylphthalate	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Carbazole	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Chrysene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dibenz(a,h)anthracene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dibenzofuran	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Diethylphthalate	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dimethylphthalate	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Di-n-butylphthalate	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Di-n-octylphthalate	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Fluoranthene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Fluorene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Hexachloro-1,3-butadiene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Hexachlorobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Hexachlorocyclopentadiene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Hexachloroethane	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Indeno(1,2,3-cd)pyrene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Isophorone	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Naphthalene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nitrobenzene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
N-Nitroso-di-n-propylamine	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
N-Nitrosodiphenylamine	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Pentachlorophenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Phenanthrene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Phenol	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Pyrene	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Petroleum Hydrocarbons							
TPH (C06-C10)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	5.5
TPH-DRO (C10-C28)	mg/kg	NA	NA	NA	NA	NA	31.6

Table D-1
Soil Analytical Results
Kimball Avenue Park - 1807-15 North Kimball Avenue
Chicago, Cook County, Illinois

Notes:
% - Percent
D = Duplicate
ft bgs = Feet below ground surface
ID = Identification
J = Concentration estimated
mg/kg = Milligrams per kilogram
mg/L = Milligrams per liter
NA = Not analyzed
PCB = Polychlorinated biphenyls
SU = Standard unit
SVOC = Semivolatile organic compound
TPH = Total petroleum hydrocarbons
U = Constituent not detected. Reporting limit presented.
VOC = Volatile organic compound

Table 1: Soil Analytical Results
Limited Site Investigation
Proposed Kimbal Park
Chicago, IL
A2107017 Task 7A

Sample Location/Identification			TB-1	TB-2	TB-2-Dup	TB-3	TB-4	TB-5	TB-5-Dup	Tier 1 Soil Remediation Objectives for Residential Properties				Soil Component of the Groundwater Ingestion Route Values
Sample Depth (feet)			23-25	13-15	13-15	23-25	28-30	15-17	15-17					
Date Collected			8/20/2012	8/20/2012	8/20/2012	8/21/2012	8/21/2012	8/21/2012	8/21/2012	Occupants		Construction Workers	Background	
Units										Ingestion	Inhalation	Inhalation	Chicago	Class II
Volatile Organic Analytical Parameters														
74-87-3	Chloromethane	mg/kg	< 0.0098	< 0.0087	< 0.0094	< 0.0084	< 0.0095	--	--	310	110	1.1	---	0.68
74-83-9	Bromomethane	mg/kg	< 0.0098	< 0.0087	< 0.0094	< 0.0084	< 0.0095	--	--	110	10	3.9	---	1.2
75-01-4	Vinyl Chloride	mg/kg	< 0.0049	< 0.0043	< 0.0047	< 0.0042	< 0.0047	--	--	0.46	0.28	---	---	0.07
75-00-3	Chloroethane	mg/kg	< 0.0098	< 0.0087	< 0.0094	< 0.0084	< 0.0095	--	--	31000	1500	94	---	70
75-09-2	Methylene Chloride	mg/kg	< 0.0098	< 0.0087	< 0.0094	< 0.0084	< 0.0095	--	--	85	13	---	---	0.2
67-64-1	Acetone	mg/kg	< 0.073	< 0.065	< 0.07	< 0.063	< 0.071	--	--	70000	100000	---	---	25
75-15-0	Carbon Disulfide	mg/kg	< 0.049	< 0.043	< 0.047	< 0.042	< 0.047	--	--	7800	720	9	---	160
75-35-4	1,1-Dichloroethene	mg/kg	< 0.0049	< 0.0043	< 0.0047	< 0.0042	< 0.0047	--	--	3900	290	3	---	0.3
75-34-3	1,1-Dichloroethane	mg/kg	< 0.0049	< 0.0043	< 0.0047	< 0.0042	< 0.0047	--	--	7800	1300	130	---	110
156-59-2	cis-1,2-Dichloroethene	mg/kg	< 0.0049	< 0.0043	< 0.0047	< 0.0042	< 0.0047	--	--	780	1200	---	---	1.1
156-60-5	trans-1,2-Dichloroethene	mg/kg	< 0.0049	< 0.0043	< 0.0047	< 0.0042	< 0.0047	--	--	1600	3100	---	---	3.4
67-66-3	Chloroform	mg/kg	< 0.0049	< 0.0043	< 0.0047	< 0.0042	< 0.0047	--	--	100	0.3	---	---	2.9
107-06-2	1,2-Dichloroethane	mg/kg	< 0.0049	< 0.0043	< 0.0047	< 0.0042	< 0.0047	--	--	7	0.4	---	---	0.1
78-93-3	2-Butanone	mg/kg	< 0.073	< 0.065	< 0.07	< 0.063	< 0.071	--	--	47000	25000	710	---	17
71-55-6	1,1,1-Trichloroethane	mg/kg	< 0.0049	< 0.0043	< 0.0047	< 0.0042	< 0.0047	--	--	---	1200	---	---	9.6
56-23-5	Carbon Tetrachloride	mg/kg	< 0.0049	< 0.0043	< 0.0047	< 0.0042	< 0.0047	--	--	5	0.3	---	---	0.33
75-27-4	Bromodichloromethane	mg/kg	< 0.0049	< 0.0043	< 0.0047	< 0.0042	< 0.0047	--	--	10	3000	---	---	0.6
78-87-5	1,2-Dichloropropane	mg/kg	< 0.0049	< 0.0043	< 0.0047	< 0.0042	< 0.0047	--	--	9	15	0.5	---	0.15
542-75-6	1,3-Dichloropropene (cis + trans)	mg/kg	< 0.002	< 0.0017	< 0.0019	< 0.0017	< 0.0019	--	--	6.4	1.1	0.39	---	0.02
79-01-6	Trichloroethene	mg/kg	< 0.0049	< 0.0043	< 0.0047	< 0.0042	0.0049	--	--	58	5	---	---	0.3
124-48-1	Dibromochloromethane	mg/kg	< 0.0049	< 0.0043	< 0.0047	< 0.0042	< 0.0047	--	--	1600	1300	---	---	0.4
79-00-5	1,1,2-Trichloroethane	mg/kg	< 0.0049	< 0.0043	< 0.0047	< 0.0042	< 0.0047	--	--	310	1800	---	---	0.3
71-43-2	Benzene	mg/kg	< 0.0049	< 0.0043	< 0.0047	< 0.0042	< 0.0047	--	--	12	0.8	---	---	0.17
75-25-2	Bromoform	mg/kg	< 0.0049	< 0.0043	< 0.0047	< 0.0042	< 0.0047	--	--	81	53	---	---	0.8
1634-04-4	Methyl Tertiary-Butyl Ether	mg/kg	< 0.0049	< 0.0043	< 0.0047	< 0.0042	< 0.0047	--	--	780	8800	140	---	0.32
108-10-1	4-Methyl-2-pentanone	mg/kg	< 0.02	< 0.017	< 0.019	< 0.017	< 0.019	--	--	---	3100	340	---	2.5
591-78-6	2-Hexanone	mg/kg	< 0.02	< 0.017	< 0.019	< 0.017	< 0.019	--	--	3100	70	0.72	---	1.3
127-18-4	Tetrachloroethene	mg/kg	< 0.0049	< 0.0043	< 0.0047	< 0.0042	< 0.0047	--	--	12	11	---	---	0.3
108-88-3	Toluene	mg/kg	< 0.0049	< 0.0043	< 0.0047	< 0.0042	< 0.0047	--	--	16000	650	42	---	29
79-34-5	1,1,2,2-Tetrachloroethane	mg/kg	< 0.0049	< 0.0043	< 0.0047	< 0.0042	< 0.0047	--	--	4700	2000	---	---	3.3
108-90-7	Chlorobenzene	mg/kg	< 0.0049	< 0.0043	< 0.0047	< 0.0042	< 0.0047	--	--	1600	130	1.3	---	6.5
100-41-4	Ethylbenzene	mg/kg	< 0.0049	< 0.0043	< 0.0047	< 0.0042	< 0.0047	--	--	7800	400	58	---	19
100-42-5	Styrene	mg/kg	< 0.0049	< 0.0043	< 0.0047	< 0.0042	< 0.0047	--	--	16000	1500	430	---	18
1330-20-7	Xylenes (total)	mg/kg	< 0.015	< 0.013	< 0.014	< 0.013	< 0.014	--	--	16000	320	5.6	---	150
Semivolatile Organic Analytical Parameters														
108-95-2	Phenol	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	23000	---	---	---	100
111-44-4	bis(2-Chloroethyl) ether	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	0.6	0.2	---	---	0.0004
95-57-8	2-Chlorophenol	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	390	53000	---	---	4
95-50-1	1,2-Dichlorobenzene	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	7000	560	310	---	43
541-73-1	1,3-Dichlorobenzene	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	70	570	---	---	1
106-46-7	1,4-Dichlorobenzene	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	---	11000	340	---	11
95-48-7	2-Methylphenol	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	3900	---	---	---	15
108-60-1	2,2'-oxybis (1-chloropropane)	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	3100	1300	---	---	2.4
106-44-5	4-Methylphenol	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	390	---	---	---	0.2
621-64-7	N-Nitroso-di-n-propylamine	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.041	< 0.039	0.09	---	---	---	0.00005
67-72-1	Hexachloroethane	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	78	---	---	---	2.6
98-95-3	Nitrobenzene	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.041	< 0.039	39	92	9.4	---	0.1
78-59-1	Isophorone	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	15600	4600	---	---	8
88-75-5	2-Nitrophenol	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	---	---	---	---	---
105-67-9	2,4-Dimethylphenol	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	1600	---	---	---	9
111-91-1	bis(2-Chloroethoxy) methane	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	---	---	---	---	---
120-83-2	2,4-Dichlorophenol	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	230	---	---	---	1
120-82-1	1,2,4-Trichlorobenzene	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	780	3200	920	---	53
91-20-3	Naphthalene	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.041	< 0.039	1600	170	1.8	0.04	18

Table 1: Soil Analytical Results
Limited Site Investigation
Proposed Kimbal Park
Chicago, IL
A2107017 Task 7A

Sample Location/Identification			TB-1	TB-2	TB-2-Dup	TB-3	TB-4	TB-5	TB-5-Dup	Tier 1 Soil Remediation Objectives for Residential Properties				Soil Component of the Groundwater Ingestion Route Values
Sample Depth (feet)			23-25	13-15	13-15	23-25	28-30	15-17	15-17					
Date Collected			8/20/2012	8/20/2012	8/20/2012	8/21/2012	8/21/2012	8/21/2012	8/21/2012	Occupants		Construction Workers	Background	
Units										Ingestion	Inhalation	Inhalation	Chicago	Class II
106-47-8	4-Chloroaniline	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	310	---	---	---	0.7
87-68-3	Hexachlorobutadiene	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	16	1000	180	---	15
59-50-7	4-Chloro-3-methylphenol	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.41	< 0.39	5500	---	---	---	120
91-57-6	2-Methylnaphthalene	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	310	---	---	---	36
77-47-4	Hexachlorocyclopentadiene	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	550	10	1.1	---	2200
88-06-2	2,4,6-Trichlorophenol	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	58	200	---	---	0.77
95-95-4	2,4,5-Trichlorophenol	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	7800	---	---	---	1400
91-58-7	2-Chloronaphthalene	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	6300	---	---	---	240
88-74-4	2-Nitroaniline	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	230	35	3.6	---	0.14
131-11-3	Dimethylphthalate	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	780000	1300	---	---	380
208-96-8	Acenaphthylene	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.041	< 0.039	2300	---	---	0.03	420
606-20-2	2,6-dinitrotoluene	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.041	< 0.039	0.9	---	---	---	0.0007
99-09-2	3-Nitroanaline	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	23	250	26	---	0.01
83-32-9	Acenaphthene	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.041	< 0.039	4700	---	---	0.09	2900
51-28-5	2,4-Dinitrophenol	mg/kg	--	--	--	--	--	< 1	< 0.97	160	---	---	---	0.2
100-02-7	4-Nitrophenol	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.41	< 0.39	630	---	---	---	---
132-64-9	Dibenzofuran	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	160	---	---	---	30
121-14-2	2,4-Dinitrotoluene	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.041	< 0.039	0.9	---	---	---	0.0008
84-66-2	Diethylphthalate	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	63000	2000	---	---	470
7005-72-3	4-Chlorophenyl-phenyl ether	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	---	---	---	---	---
86-73-7	Fluorene	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.041	< 0.039	3100	---	---	0.1	2800
100-01-6	4-Nitroaniline	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	230	1000	110	---	0.1
534-52-1	4,6-Dinitro-2-methylphenol	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.41	< 0.39	7.8	---	---	---	---
86-30-6	N-nitrosodiphenylamine	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.041	< 0.039	130	---	---	---	5.6
101-55-3	4-Bromophenyl-phenyl ether	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	---	---	---	---	---
118-74-1	Hexachlorobenzene	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	0.4	1	---	---	11
87-86-5	Pentachlorophenol	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.041	< 0.039	3	---	---	---	0.14
85-01-8	Phenanthrene	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.041	< 0.039	2300	---	---	1.3	1000
120-12-7	Anthracene	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.041	< 0.039	23000	---	---	0.25	59000
86-74-8	Carbazole	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	32	---	---	---	2.8
84-74-2	Di-n-butylphthalate	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	7800	2300	---	---	2300
206-44-0	Fluoranthene	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.041	< 0.039	3100	---	---	2.7	21000
129-00-0	Pyrene	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.041	< 0.039	2300	---	---	1.9	21000
85-68-7	Butylbenzylphthalate	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	16000	930	---	---	930
91-94-1	3,3'-Dichlorobenzidine	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	1	---	---	---	0.033
56-55-3	Benzo(a)anthracene	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.041	< 0.039	0.9	---	---	1.1	8
218-01-9	Chrysene	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.041	< 0.039	88	---	---	1.2	800
117-81-7	bis(2-Ethylhexyl)phthalate	mg/kg	--	--	--	--	--	< 1	< 0.97	46	31000	---	---	31000
117-84-0	Di-n-octylphthalate	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.21	< 0.2	1600	10000	---	---	10000
205-99-2	Benzo(b)fluoranthene	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.041	< 0.039	0.9	---	---	1.5	25
207-08-9	Benzo(k)fluoranthene	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.041	< 0.039	9	---	---	0.99	250
50-32-8	Benzo(a)pyrene	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.041	< 0.039	0.09	---	---	1.3	82
193-39-5	Indeno(1,2,3-c,d)pyrene	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.041	< 0.039	0.9	---	---	0.86	69
53-70-3	Dibenzo(a,h)anthracene	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.041	< 0.039	0.09	---	---	0.2	7.6
191-24-2	Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg	--	--	--	--	--	< 0.041	< 0.039	2300	---	---	0.68	130000

Table Notes

Remediation Objectives from 35 Illinois Administrative Code Chapter 742: *Tiered Approach to Corrective Action Objectives* (TACO).

Remediation Objectives for Non-TACO compounds from Illinois Environmental Protection Agency's (IEPA's) web site (http://www.epa.state.il.us/land/taco/chemicals-not-in-taco-tier-1-tables.html).

mg/L = milligrams per liter, generally equivalent to parts per million (ppm)

mg/kg = milligrams per kilogram, generally equivalent to ppm

μg/m3 = micrograms per cubic meter

TCLP = Toxicity Characteristic Leaching Procedure

SPLP = Synthetic Precipitation Leaching Procedure

Table 1

PCE, TCE and Degradation Products Exceeding C_{sat}

1807-1815 North Kimball Avenue

Chicago, Illinois

		Client Sample ID :	DB011012	DB011012D (Duplicate)	DB011618	DB012224	DB021012	DB021618	DB022224	DB031012	DB031618	DB031618D (Duplicate)
		Laboratory ID :	18110219-011	18110219-012	18110219-013	18110219-014	18110137-006	18110137-007	18110137-008	18110137-009	18110137-010	18110137-011
		Boring Location :	DB-01	DB-01	DB-01	DB-01	DB-02	DB-02	DB-02	DB-03	DB-03	DB-03
		Sample Interval :	10-12	10-12	16-18	22-24	10-12	16-18	22-24	10-12	16-18	16-18
		Date Collected :	11/07/2018 14:20	11/07/2018 14:22	11/07/2018 14:30	11/07/2018 14:35	11/05/2018 11:20	11/05/2018 11:25	11/05/2018 11:30	11/05/2018 12:10	11/05/2018 12:20	11/05/2018 12:21
	Soil Saturation Concentration (C_{sat})											
Analyte	Outdoor Inhalation(mg/kg)	Soil Component of Groundwater (mg/kg)										
1,1-Dichloroethene	3400	2500	< 0.0054	< 0.0048	< 0.0052	< 0.0042	< 0.0054	< 0.0047	< 0.0061	< 0.0046	< 0.0069	< 0.0065
cis-1,2-Dichloroethene	1300	1000	< 0.0054	< 0.0048	< 0.0052	< 0.0042	< 0.0054	< 0.0047	< 0.0061	< 0.0046	< 0.0069	< 0.0065
trans-1,2-Dichloroethene	3000	2100	< 0.0054	< 0.0048	< 0.0052	< 0.0042	< 0.0054	< 0.0047	< 0.0061	< 0.0046	< 0.0069	< 0.0065
Tetrachloroethene	800	310	< 0.0054	< 0.0048	< 0.0052	< 0.0042	< 0.0054	< 0.0047	< 0.0061	< 0.0046	< 0.0069	< 0.0065
Trichloroethene	1200	650	< 0.0054	< 0.0048	< 0.0052	< 0.0042	< 0.0054	< 0.0047	< 0.0061	< 0.0046	< 0.0069	< 0.0065
Vinyl chloride	2600	2900	< 0.0054	< 0.0048	< 0.0052	< 0.0042	< 0.0054	< 0.0047	< 0.0061	< 0.0046	< 0.0069	< 0.0065
Depth interval exceeding Csat, feet below ground surface:			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Notes:

Sample results are preliminary at present, and in draft form.

Table 1 was prepared by AECOM using EDI data table.

NA = Not applicable

C_{sat} = Soil Saturation Concentration

Shaded Values exceeded C_{sat}

Values that exceed Csat for Outdoor inhalation are shown in **Bold.**

PCE = Tetrachloroethene

TCE= Trichloroethene

Table 1

PCE, TCE and Degradation Products Exceeding C_{sat}

1807-1815 North Kimball Avenue

Chicago, Illinois

		Client Sample ID :	DB032224	DB041012	DB041618	DB042224	DB041618D (Duplicate)	DB052022	DB052426	DB061416	DB062224	DB071113
		Laboratory ID :	18110137-012	18110187-018	18110187-019	18110187-020	18110187-021	18110137-004	18110137-005	18110137-013	18110137-014	18110187-006
		Boring Location :	DB-03	DB-04	DB-04	DB-04	DB-04	DB-05	DB-05	DB-06	DB-06	DB-07
		Sample Interval :	22-24	10-12	16-18	22-24	16-18	20-22	24-26	14-16	22-24	11-13
		Date Collected :	11/05/2018 12:30	11/06/2018 15:00	11/06/2018 15:10	11/06/2018 15:20	11/06/2018 15:15	11/05/2018 10:20	11/05/2018 10:30	11/05/2018 12:40	11/05/2018 12:45	11/06/2018 11:30
	Soil Saturation Concentration (C_{sat})											
Analyte	Outdoor Inhalation(mg/kg)	Soil Component of Groundwater (mg/kg)										
1,1-Dichloroethene	3400	2500	< 0.0050	< 0.0045	< 0.0049	< 0.0052	< 0.0050	< 0.0083	< 0.0050	0.0055	< 0.0056	< 0.0045
cis-1,2-Dichloroethene	1300	1000	< 0.0050	< 0.0045	< 0.0049	< 0.0052	< 0.0050	< 0.0083	< 0.0050	0.010	< 0.0056	0.010
trans-1,2-Dichloroethene	3000	2100	< 0.0050	< 0.0045	< 0.0049	< 0.0052	< 0.0050	< 0.0083	< 0.0050	< 0.0052	< 0.0056	< 0.0045
Tetrachloroethene	800	310	< 0.0050	< 0.0045	< 0.0049	< 0.0052	< 0.0050	< 0.0083	< 0.0050	< 0.0052	< 0.0056	< 0.0045
Trichloroethene	1200	650	< 0.0050	< 0.0045	< 0.0049	< 0.0052	< 0.0050	< 0.0083	< 0.0050	0.25	0.013	< 0.0045
Vinyl chloride	2600	2900	< 0.0050	< 0.0045	< 0.0049	< 0.0052	< 0.0050	< 0.0083	< 0.0050	0.29	< 0.0056	< 0.0045
Depth interval exceeding Csat, feet below ground surface:			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Notes:

Sample results are preliminary at present, and in draft form.

Table 1 was prepared by AECOM using EDI data table.

NA = Not applicable

C_{sat} = Soil Saturation Concentration

Shaded Values exceeded C_{sat}

Values that exceed Csat for Outdoor inhalation are shown in **Bold.**

PCE = Tetrachloroethene

TCE= Trichloroethene

Table 1

PCE, TCE and Degradation Products Exceeding C_{sat}

1807-1815 North Kimball Avenue

Chicago, Illinois

		Client Sample ID :	DB071618	DB072224	DB081113	DB081618	DB082224	DB091113	DB091618	DB092224	DB101820	DB102628
		Laboratory ID :	18110187-007	18110187-008	18110219-008	18110219-009	18110219-010	18110137-001	18110137-002	18110137-003	18110219-001	18110219-002
		Boring Location :	DB-07	DB-07	DB-08	DB-08	DB-08	DB-09	DB-09	DB-09	DB-10	DB-10
		Sample Interval :	16-18	22-24	11-13	16-18	22-24	11-13	16-18	22-24	18-20	26-28
		Date Collected :	11/06/2018 11:35	11/06/2018 11:40	11/07/2018 13:40	11/07/2018 13:45	11/07/2018 13:50	11/05/2018 09:30	11/05/2018 09:35	11/05/2018 09:40	11/07/2018 09:00	11/07/2018 09:10
	Soil Saturation Concentration (C_{sat})											
Analyte	Outdoor Inhalation(mg/kg)	Soil Component of Groundwater (mg/kg)										
1,1-Dichloroethene	3400	2500	< 0.0050	< 0.0048	< 0.0048	< 0.0048	< 0.0043	< 28	< 0.0059	< 0.0046	< 0.0047	< 0.0043
cis-1,2-Dichloroethene	1300	1000	< 0.0050	< 0.0048	0.017	< 0.0048	< 0.0043	< 28	< 0.0059	< 0.0046	< 0.0047	< 0.0043
trans-1,2-Dichloroethene	3000	2100	< 0.0050	< 0.0048	< 0.0048	< 0.0048	< 0.0043	< 28	< 0.0059	< 0.0046	< 0.0047	< 0.0043
Tetrachloroethene	800	310	< 0.0050	< 0.0048	< 0.0048	< 0.0048	< 0.0043	< 28	< 0.0059	< 0.0046	< 0.0047	< 0.0043
Trichloroethene	1200	650	< 0.0050	< 0.0048	0.016	< 0.0048	0.0071	**2,300**	0.06	< 0.0046	0.24	0.0079
Vinyl chloride	2600	2900	< 0.0050	< 0.0048	0.029	< 0.0048	< 0.0043	< 28	< 0.0059	< 0.0046	< 0.0047	< 0.0043
Depth interval exceeding Csat, feet below ground surface:			NA	NA	NA	NA	NA	11-13	NA	NA	NA	NA

Notes:

Sample results are preliminary at present, and in draft form.

Table 1 was prepared by AECOM using EDI data table.

NA = Not applicable

C_{sat} = Soil Saturation Concentration

Shaded Values exceeded C_{sat}

Values that exceed Csat for Outdoor inhalation are shown in **Bold.**

PCE = Tetrachloroethene

TCE= Trichloroethene

Table 1

PCE, TCE and Degradation Products Exceeding C_{sat}

1807-1815 North Kimball Avenue

Chicago, Illinois

		Client Sample ID :	DB111214	DB111820	DB112628	DB121214	DB121214D (Duplicate)	DB121820	DB122628M (MS/MSD)	DB131820	DB132426	DB141416
		Laboratory ID :	18110137-015	18110137-016	18110137-017	18110137-018	18110137-019	18110137-020	18110137-021	18110219-003	18110219-004	18110187-001
		Boring Location :	DB-11	DB-11	DB-11	DB-12	DB-12	DB-12	DB-12	DB-13	DB-13	DB-14
		Sample Interval :	12-14	18-20	26-28	12-14	12-14	18-20	26-28	18-20	24-26	14-16
		Date Collected :	11/05/2018 13:15	11/05/2018 13:25	11/05/2018 13:30	11/05/2018 14:40	11/05/2018 14:42	11/05/2018 14:45	11/05/2018 14:50	11/07/2018 10:00	11/07/2018 10:10	11/06/2018 09:00
	Soil Saturation Concentration (C_{sat})											
Analyte	Outdoor Inhalation(mg/kg)	Soil Component of Groundwater (mg/kg)										
1,1-Dichloroethene	3400	2500	< 23	< 0.0050	< 0.0044	< 0.0051	< 0.0050	< 0.0051	< 0.0049	< 0.0051	< 0.0058	< 0.0049
cis-1,2-Dichloroethene	1300	1000	< 23	< 0.0050	< 0.0044	< 0.0051	< 0.0050	< 0.0051	< 0.0049	< 0.0051	< 0.0058	< 0.0049
trans-1,2-Dichloroethene	3000	2100	< 23	< 0.0050	< 0.0044	< 0.0051	< 0.0050	< 0.0051	< 0.0049	< 0.0051	< 0.0058	< 0.0049
Tetrachloroethene	800	310	< 23	< 0.0050	< 0.0044	< 0.0051	< 0.0050	< 0.0051	< 0.0049	< 0.0051	< 0.0058	< 0.0049
Trichloroethene	1200	650	**2,300**	< 0.0050	< 0.0044	< 0.0051	< 0.0050	< 0.0051	< 0.0049	0.014	0.024	< 0.0049
Vinyl chloride	2600	2900	< 23	< 0.0050	< 0.0044	< 0.0051	< 0.0050	< 0.0051	< 0.0049	< 0.0051	< 0.0058	< 0.0049
Depth interval exceeding Csat, feet below ground surface:			12-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Notes:

Sample results are preliminary at present, and in draft form.

Table 1 was prepared by AECOM using EDI data table.

NA = Not applicable

C_{sat} = Soil Saturation Concentration

Shaded Values exceeded C_{sat}

Values that exceed Csat for Outdoor inhalation are shown in **Bold.**

PCE = Tetrachloroethene

TCE= Trichloroethene

Table 1

PCE, TCE and Degradation Products Exceeding C_{sat}

1807-1815 North Kimball Avenue

Chicago, Illinois

		Client Sample ID :	DB141820	DB151012	DB151618	DB152224	DB161012	DB161618	DB161618D (Duplicate)	DB162224	DB171214	DB171618
		Laboratory ID :	18110187-002	18110187-003	18110187-004	18110187-005	18110187-009	18110187-010	18110187-011	18110187-012	18110187-013	18110187-014
		Boring Location :	DB-14	DB-15	DB-15	DB-15	DB-16	DB-16	DB-16	DB-16	DB-17	DB-17
		Sample Interval :	18-20	10-12	16-18	22-24	10-12	16-18	16-18	22-24	12-14	16-18
		Date Collected :	11/06/2018 09:05	11/06/2018 10:50	11/06/2018 11:00	11/06/2018 11:15	11/06/2018 12:25	11/06/2018 12:30	11/06/2018 12:35	11/06/2018 12:45	11/06/2018 13:20	11/06/2018 13:25
	Soil Saturation Concentration (C_{sat})											
Analyte	Outdoor Inhalation(mg/kg)	Soil Component of Groundwater (mg/kg)										
1,1-Dichloroethene	3400	2500	< 0.0052	< 0.0055	< 0.0043	< 0.0041	< 0.0051	< 0.0045	< 0.0049	< 0.0042	< 22	< 0.0047
cis-1,2-Dichloroethene	1300	1000	< 0.0052	< 0.0055	< 0.0043	< 0.0041	< 0.0051	< 0.0045	< 0.0049	< 0.0042	< 22	< 0.0047
trans-1,2-Dichloroethene	3000	2100	< 0.0052	< 0.0055	< 0.0043	< 0.0041	< 0.0051	< 0.0045	< 0.0049	< 0.0042	< 22	< 0.0047
Tetrachloroethene	800	310	< 0.0052	< 0.0055	< 0.0043	< 0.0041	< 0.0051	< 0.0045	< 0.0049	< 0.0042	< 22	< 0.0047
Trichloroethene	1200	650	< 0.0052	< 0.0055	< 0.0043	< 0.0041	< 0.0051	< 0.0045	< 0.0049	< 0.0042	980	0.034
Vinyl chloride	2600	2900	< 0.0052	< 0.0055	< 0.0043	< 0.0041	< 0.0051	< 0.0045	< 0.0049	< 0.0042	< 22	< 0.0047
Depth interval exceeding Csat, feet below ground surface:			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12-14	NA

Notes:

Sample results are preliminary at present, and in draft form.

Table 1 was prepared by AECOM using EDI data table.

NA = Not applicable

C_{sat} = Soil Saturation Concentration

Shaded Values exceeded C_{sat}

Values that exceed Csat for Outdoor inhalation are shown in **Bold.**

PCE = Tetrachloroethene

TCE= Trichloroethene

Table 1

PCE, TCE and Degradation Products Exceeding C_{sat}
1807-1815 North Kimball Avenue
Chicago, Illinois

		Client Sample ID :	DB172224	DB181012	DB181618	DB182224	DB191416	DB191820	DB201012	DB201618	DB201618M (MS/MSD)	DB202426
		Laboratory ID :	18110187-015	18110219-005	18110219-006	18110219-007	18110187-016	18110187-017	18110358-006	18110358-007	18110358-008	18110358-009
		Boring Location :	DB-17	DB-18	DB-18	DB-18	DB-19	DB-19	DB-20	DB-20	DB-20	DB-20
		Sample Interval :	22-24	10-12	16-18	22-24	14-16	18-20	10-12	16-18	16-18	24-26
		Date Collected :	11/06/2018 13:30	11/07/2018 12:30	11/07/2018 12:40	11/07/2018 12:45	11/06/2018 14:20	11/06/2018 14:25	11/08/2018 14:00	11/08/2018 14:15	11/08/2018 14:16	11/08/2018 14:30
	Soil Saturation Concentration (C_{sat})											
Analyte	Outdoor Inhalation(mg/kg)	Soil Component of Groundwater (mg/kg)										
1,1-Dichloroethene	3400	2500	< 0.0049	< 26	< 0.0046	< 0.0060	< 0.0051	< 0.0048	< 0.0048	< 0.0048	< 0.0038	< 0.0040
cis-1,2-Dichloroethene	1300	1000	< 0.0049	31	< 0.0046	< 0.0060	< 0.0051	< 0.0048	0.014	< 0.0048	< 0.0038	< 0.0040
trans-1,2-Dichloroethene	3000	2100	< 0.0049	< 26	< 0.0046	< 0.0060	< 0.0051	< 0.0048	< 0.0048	< 0.0048	< 0.0038	< 0.0040
Tetrachloroethene	800	310	< 0.0049	< 26	< 0.0046	< 0.0060	< 0.0051	< 0.0048	< 0.0048	< 0.0048	< 0.0038	< 0.0040
Trichloroethene	1200	650	< 0.0049	**3,200**	0.12	0.013	< 0.0051	< 0.0048	< 0.0048	< 0.0048	< 0.0038	< 0.0040
Vinyl chloride	2600	2900	< 0.0049	< 26	< 0.0046	< 0.0060	< 0.0051	< 0.0048	0.017	< 0.0048	< 0.0038	< 0.0040
Depth interval exceeding Csat, feet below ground surface:			NA	10-12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Notes:
Sample results are preliminary at present, and in draft form.
Table 1 was prepared by AECOM using EDI data table.
NA = Not applicable
C_{sat} = Soil Saturation Concentration
Shaded Values exceeded C_{sat}
Values that exceed Csat for Outdoor inhalation are shown in **Bold.**
PCE = Tetrachloroethene
TCE= Trichloroethene

Table 1

PCE, TCE and Degradation Products Exceeding C_{sat}

1807-1815 North Kimball Avenue

Chicago, Illinois

		Client Sample ID :	DB202426D (Duplicate)	DB211820	DB212325	DB221012	DB221618	DB222426
		Laboratory ID :	18110358-010	18110358-004	18110358-005	18110358-001	18110358-002	18110358-003
		Boring Location :	DB-20	DB-21	DB-21	DB-22	DB-22	DB-22
		Sample Interval :	24-26	18-20	23-25	10-12	16-18	24-26
		Date Collected :	11/08/2018 14:31	11/08/2018 12:00	11/08/2018 12:15	11/08/2018 10:40	11/08/2018 10:50	11/08/2018 11:00
	Soil Saturation Concentration (C_{sat})							
Analyte	Outdoor Inhalation(mg/kg)	Soil Component of Groundwater (mg/kg)						
1,1-Dichloroethene	3400	2500	< 0.0038	< 0.0055	< 0.0041	< 0.0049	< 0.0048	< 0.0041
cis-1,2-Dichloroethene	1300	1000	< 0.0038	< 0.0055	< 0.0041	0.0082	< 0.0048	< 0.0041
trans-1,2-Dichloroethene	3000	2100	< 0.0038	< 0.0055	< 0.0041	< 0.0049	< 0.0048	< 0.0041
Tetrachloroethene	800	310	< 0.0038	< 0.0055	< 0.0041	< 0.0049	< 0.0048	< 0.0041
Trichloroethene	1200	650	< 0.0038	< 0.0055	< 0.0041	< 0.0049	< 0.0048	< 0.0041
Vinyl chloride	2600	2900	< 0.0038	< 0.0055	< 0.0041	0.023	< 0.0048	< 0.0041
Depth interval exceeding Csat, feet below ground surface:			NA	NA	NA	NA	NA	NA

Notes:

Sample results are preliminary at present, and in draft form.

Table 1 was prepared by AECOM using EDI data table.

NA = Not applicable

C_{sat} = Soil Saturation Concentration

Shaded Values exceeded C_{sat}

Values that exceed Csat for Outdoor inhalation are shown in **Bold.**

PCE = Tetrachloroethene

TCE= Trichloroethene

TABLE 1 - SOIL DATA ANALYSIS

CAS NO.	VOCs detected	IEPA 742 ROs Csat Outdoor inhalation	IEPA 742 ROs Csat SCGI	Kimball Sample Locations DB-26 (12'-14')	DB-26 (14'-16')	DB-29 (6.5'-8')	DB-29 (10'-12')	DB-29 (13'-15')	DB-30 (6.5-8')	DB-30 (11-13')	DB-30 (13-14')	DB-23 (5'-6.5')	DB-23 (10'-12')	DB-24 (7'-8.5')	DB-24 (10'-12')	DB-25 (5'-7')	DB-25 (10-12')	DB-27 (8'-10')	DB-27 (10'-12')	DB-28 (10'-12')	DB-28 (12'-14')
		(mg/kg)	(mg/kg)	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg
Soil Properties		-	-	Lean clay, some silt	Lean clay, some silt	Lean clay, some silt	Sandy lean clay	Lean clay, some silt	Lean clay, some silt	Lean clay, some silt	Lean clay, some silt	Lean clay, some silt	Lean clay, some silt	Lean clay, some silt	Lean clay, some silt	Lean clay, some silt	Lean clay, some silt	Lean clay, some silt	Lean clay, some silt	Lean clay, some silt	Lean clay, some silt
67-64-1	Acetone	100000	200000	< 0.064			< 0.073			< 0.072		< 0.066		< 0.069		< 0.069		< 0.069	< 0.071		< 10
71-43-2	Benzene	800	580	< 0.0043			< 0.0049			< 0.0048		< 0.0044		< 0.0046		< 0.0046		< 0.0046	< 0.0047		< 0.26
75-27-4	Bromodichloromethane	2800	2000	< 0.0043			< 0.0049			< 0.0048		< 0.0044		< 0.0046		< 0.0046		< 0.0046	< 0.0047		< 0.26
75-25-2	Bromoform	2000	1200	< 0.0043			< 0.0049			< 0.0048		< 0.0044		< 0.0046		< 0.0046		< 0.0046	< 0.0047		< 0.26
74-83-9	Bromomethane	-	-	< 0.0086			< 0.0098			< 0.0096		< 0.0088		< 0.0091		< 0.0092		< 0.0092	< 0.0095		< 2.6
78-93-3	2-Butanone	25000	45000	< 0.064			< 0.073			< 0.072		< 0.066		< 0.069		< 0.069		< 0.069	< 0.071		< 1.0
75-15-0	Carbon disulfide	850	520	< 0.043			< 0.049			< 0.048		< 0.044		< 0.046		< 0.046		< 0.046	< 0.047		< 0.26
56-23-5	Carbon tetrachloride	1200	560	< 0.0043			< 0.0049			< 0.0048		< 0.0044		< 0.0046		< 0.0046		< 0.0046	< 0.0047		< 1.0
108-90-7	Chlorobenzene	620	290	< 0.0043			< 0.0049			< 0.0048		< 0.0044		< 0.0046		< 0.0046		< 0.0046	< 0.0047		< 0.26
75-00-3	Chloroethane	-	-	< 0.0086			< 0.0098			< 0.0096		< 0.0088		< 0.0091		< 0.0092		< 0.0092	< 0.0095		< 1.0
67-66-3	Chloroform	3400	2500	< 0.0043			< 0.0049			< 0.0048		< 0.0044		< 0.0046		< 0.0046		< 0.0046	< 0.0047		< 1.0
74-87-3	Chloromethane	-	-	< 0.0086			< 0.0098			< 0.0096		< 0.0088		< 0.0091		< 0.0092		0.0092	< 0.0095		< 0.26
124-48-1	Dibromochloromethane	1400	890	< 0.0043			< 0.0049			< 0.0048		< 0.0044		< 0.0046		< 0.0046		< 0.0046	< 0.0047		< 0.26
75-34-3	1,1-Dichloroethane	1700	1400	< 0.0043			< 0.0049			< 0.0048		< 0.0044		< 0.0046		< 0.0046		< 0.0046	< 0.0047		< 0.26
107-06-2	1,2-Dichloroethane	1900	2100	< 0.0043			< 0.0049			< 0.0048		< 0.0044		< 0.0046		< 0.0046		< 0.0046	< 0.0047		< 0.26
75-35-4	1,1-Dichloroethene	1400	910	0.24			0.46			0.67		< 0.0044		< 0.0046		0.015		0.34	1.5		< 1.0
156-59-2	cis-1,2-Dichloroethene	1300	1000	2.9			65			31		11		25		19		30	27		4.3
156-60-5	trans-1,2-Dichloroethene	3000	2100	0.028			0.55			0.53		0.15		0.81		0.11		0.62	0.15		< 0.26
78-87-5	1,2-Dichloropropane	1200	870	< 0.0043			< 0.0049			< 0.0048		< 0.0044		< 0.0046		< 0.0046		< 0.0046	< 0.0047		< 2.6
10061-01-5	cis-1,3-Dichloropropene	1000	850	< 0.0017			< 0.0020			< 0.0019		< 0.0018		< 0.0018		< 0.0018		< 0.0018	< 0.0019		< 0.26
10061-02-6	trans-1,3-Dichloropropene	1000	850	< 0.0017			< 0.0020			< 0.0019		< 0.0018		< 0.0018		< 0.0018		< 0.0018	< 0.0019		< 0.26
100-41-4	Ethylbenzene	350	150	< 0.0043			0.0063			0.0058		< 0.0044		< 0.0046		< 0.0046		< 0.0046	< 0.0047		< 0.26
591-78-6	2-Hexanone	-	-	< 0.017			< 0.020			< 0.019		< 0.018		< 0.018		< 0.018		< 0.018	< 0.019		< 1.0
108-10-1	4-Methyl-2-pentanone	-	-	< 0.017			< 0.020			< 0.019		< 0.018		< 0.018		< 0.018		< 0.018	< 0.019		< 1.0
75-09-2	Methylene chloride	-	-	< 0.0086			< 0.0098			< 0.0096		< 0.0088		< 0.0091		< 0.0092		< 0.0092	< 0.0095		< 5.2
1634-04-4	Methyl tert-butyl ether	8400	11000	< 0.0043			< 0.0049			< 0.0048		< 0.0044		< 0.0046		< 0.0046		< 0.0046	< 0.0047		< 0.26
100-42-5	Styrene	630	260	< 0.0043			< 0.0049			< 0.0048		< 0.0044		< 0.0046		< 0.0046		< 0.0046	< 0.0047		< 0.26
79-34-5	1,1,2,2-Tetrachloroethane			< 0.0043			< 0.0049			< 0.0048		< 0.0044		< 0.0046		< 0.0046		< 0.0046	< 0.0047		< 0.26
127-18-4	Tetrachloroethene	800	310	0.12			2.7			3.3		< 0.0044		< 0.0046		0.0063		0.04	3.8		< 0.26
108-88-3	Toluene	580	290	0.0087			0.038			0.021		< 0.0044		< 0.0046		< 0.0046		0.011	0.057		< 0.26
79-01-6	Trichlorothene (TCE)	1200	650 (Standard) **700 (Clayey Sand*) 1000 (Silty Clay*)**	650	0.14	**1500**	**1400**	**2800**	**1700**	**2600**	**1200**	21	<.0047	27	< 0.0047	98	0.031	240	**3700**	**4500**	**2900**
71-55-6	1,1,1-Trichloroethane	1300	670	< 0.0043			< 0.0049			< 0.0048		< 0.0044		< 0.0046		< 0.0046		< 0.0046	< 0.0047		< 0.26
79-00-5	1,1,2-Trichloroethane	1800	1300	< 0.0043			< 0.0049			< 0.0048		< 0.0044		< 0.0046		< 0.0046		< 0.0046	< 0.0047		< 1.0
75-01-4	Vinyl chloride	2600	2900	0.097			1.8			1		0.035		0.29		0.26		1.6	< 2.4		0.69
1330-20-7	Xylenes, Total	280	110	< 0.013			0.027			0.021		< 0.013		< 0.014		< 0.014		< 0.014	0.017		1.8

Notes:
[Tier 1 RO] 35 IAC 742 Appendix A Table A, Csat
Csat = Soil Saturation Concentration
SCGI = Soil Component of Groundwater Ingestion
Shaded values exceeded Csat
Values that exceed Site Specific Csat are shown in Bold
All results in milligrams per kilogram (mg/Kg)
All samples collected September 20, 2021
*Additional details regarding site specific Csat calculations are provided in Appendix E